



Mofumahadi Angie  
Motsekga, letona la  
Lafapha la Thuto ya  
Motheo.



Mong. Enver Surty,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.  
Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatsi Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.


Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo. ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso. ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi. ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta. le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-920458-33-1



SESOTHO HOME LANGUAGE

GRADE 3 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-33-1

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



ISBN 978-1-920458-33-1

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti ya 3 Buka ya 1



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Tlelase:



# YALAPENG

Buka ya 1  
kotara ya 1 & 2

## Menwana ya hao e o thusa ho bala

Ka nako e nngwe ha o bala, o kopana le mantswe ao o sa a tsebeng.  
Ha sena se etsahala, etsa hore menwana ya hao e o thuse. Monwana o  
mong le o mong o tla o thusa ho bolela lentswe, le hore o tsebe lentswe  
leo le bolela eng.


Sheba setshwantsho.  
Sheba haeba sena  
se ka o thusa ho  
fumana na lentswe  
lena le bolela eng.

Sheba lentswe ka  
hloko o leke ho bona  
na ha ho karolo  
ya lentswe eo o e  
tsebang.

O ka leka ho arola  
lentswe ka medumo  
e fapaneng. Leka  
ho balla lentswe  
hodimo.

Ha o hloleha ho le bala,  
kopa motswalle wa hao,  
kgaitsei ya hao, kapa  
moholwane wa hao kapa  
titjhore ya hao ho o  
thusa. Ba kope ba o  
jwetse na lentswe le reng  
le hore le bolela eng.

Leka ho tlhela  
lentswe leo o bale  
moo polelo e fellang.



Ba kope hore ba o bolelle hore lentswe  
le bitswajwang, le hore le bolela eng. Le  
ngole tlotlontsweng ya  
hao hore o se ke wa le lebala.



# BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

## Tekatekano

Tshwara motho  
e mong le e  
mong ka ho  
lekana, ntle le  
leeme. Se  
kgetholle.



## Seriti sa batho

Hlompha  
motho e mong  
le e mong  
Eba pelonolo  
mme o be le  
tlhokomelo.



## Bophelo

Bophelo  
ke ntho ya  
bohlokwa  
Hlompha  
bophelo bo  
bong le bo  
bong.




## Lelapa



Tlotla mme o hlomph  
batswadi ba hao.  
Eba mosa le  
botshepehi  
ho ba  
lapa leno.

## Thuto



Kena  
sekolo,  
ithute o  
sebetse ka  
thata.  
Mamela  
melao ya  
sekolo.

## Mosebetsi

Thusa ba lapa  
leno ka mosebetsi  
lapeng. Bana ha ba  
tlamellwa ho batla  
mosebetsi.



## Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematse, tshosa, kapa  
hona ho hlekefatsa batho  
ba bang, hape o dumelle  
ba bang ho etsa jwalo.  
Rarolla dikganyetsano ka  
kgotso.



## Thepa/leruo

Hlompha thepa ya  
batho ba bang.  
Se senye thepa  
kapa hona ho  
utswa.



## Bodumedi, ditumelo le maikutlo

Hlompha ditumelo le  
maikutlo a batho ba  
bang.



## Boipaballo



Hlokombela lefatsho. O se  
senye metsi le motlakasi.  
Boloka lehae le tikollo  
ya hao di hlwekile e bile  
di bolokehile.



## Boahi

Eba  
Moafrikaborwa  
ya lokileng eibile  
a tshepeha.  
Hlompha melao,  
mme o netefatse  
hore ba bang ba  
etsa jwalo.



## Tokolloho ya puo

O se ke wa hasanya leshan  
le lehloyo. Netefatse hore  
batho ba bang ha ba  
hlapaolwe kapa  
maikutlo a bona  
ha a utliswe  
bohloko.



Published by the Department of Basic Education

222 Struben Street

Pretoria

South Africa

© Department of Basic Education


Fifth edition 2015

ISBN 978-1-920458-33-1

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Kereiti ya **3**



P u o Y a  
L a p e n g

**KA SESOTHO**



Buka ena ke ya:



**SESOTHO**

Buka

I

# TATASO YA MATITJHERE

Sebedisa bukatshebetso ena mmoho le dithusathuto tse ding tsa hao, ha o ntse o tswella ho atisa haholo dikhopolo tsa motheo tsa ditaba tse ngotsweng ho barutwana:

- **Ho tshwara buka:** Tsela e nepahetseng yah o tshwara buka le ho e phetla.
- **Kutlwisiso ya buka:** Leqephe le pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo.
- **Tatelo:** Ho bala ho tloha pele ho leba morao, ho tloha ho leq2ele ho leba ho le letshehadi le ho tloha hodimo ho leba faatshe.

## DITEMOSO TSA HO RUTA

### Ho mamela le ho bua

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement(Sesotho Puo ya Lapeng), leq 10. Barutwana ba hlahisetswe dipaleng, diraemeng tse kgutshwane, dithothokiso le dipina.

### Puisano ka ditshwantsho

1. Tataisa morutwana ka:
  - Ho bona le ho buisana ka dintho (boholo, sebopheho, mmala le bongata)
  - Ho hhalosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso: mang, eng, kae, neng, hobaneng, ho etsahetse eng pele, ho etsahetse eng morao?
  - Ho qapa pale ya tlelase(bolelele bo laolwa ke boemo ba morutwana ba kutlwisiso)
2. Dumella morutwana ka mong ho phetela motswalle pale tlelase.
3. Rala ho ngolwa ha pale ya tlelase(CAPS Puo ya Lapeng, leq 12, ho bala ho arolelanwang). *Atametsa tshebediso ya ditlhaku tse kgolo, ho arohanngwa ha mantswe le matshwao a puo, ho temoho ya morutwana*
4. Dumella barutwana ho bala pale ya tlelase le wena.
5. Kopa barutwana ho sehela le ho etsetsa sedikadikwe medumo kapa sebopheho sa puo sab eke. Paleng ya tlelase.

### Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement (Sesotho Puo ya Lapeng), leq 12-18 malebana le dintla tse hlano tsa ho ruta ho bala.

### Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Statement Policy (Sesotho Puo ya Lapeng), leq 18-19, malebana le mokgwa wa ho ngola le ho bala. Qetellong ya kotare, barutwana ba tloha ho mongolo o arohaneng ba leba ho o kopaneng(cursive). Thuto ya mongolo e kwetlisa ho ngola dithhaku tse kgolo le tse nnyane le kamoo e hlakahalang bakeng sa mongolo o motjha. Barutwana ba kgone ho kopa mongolo o ngotsweng ka porinti. (mohlala: sengolwa ho hlaha bukeng) ka mongolo o kopaneng.

### Hopola tsena:

- Thahasello ya barutwana yah o ithuta e fapane. Ho molemo ba tjhesechediswe ka ho bona, ho utlwa le ka ho ama(ho etsa) hore ba ithute ka katleho.
- Barutwana ba etse/ba leke/ ba utlwe thuto, kahoo boikgathollo/ ho etsa di etswe pele di ka ngolwa, mohlala:

**Popo ya dipolelo:** Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa ba sebedisa dikarete tsa ditlaku.

**Kutlwisiso:** Barutwana ba arabe ka molomo dihlopheng tsa bona pele b aka ngola. Moetapele o botsa dipotso ha ba bang ba ntse ba fumana dikarabo le ho araba.

**Kgetho ya mantswe ho araba dipotso:** Neha sehlopha diterepe tsa ho ngola le dikarete tsa mantswe se sa fellang. Barutwana ba qetella dipolelo dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

**Ho nalanya mantswe le ditshwantsho:** Hodisa leqephe e be A3. Dihlopheng barutwana ba beha dikarabong tse nepahetseng.

**Ho nyalanya dikarolo tse pedi tsa dipolelo:** Dihlopheng tsa bona barutwana ba nyalanya dikarolo tsa polelo.

**Ho ingolla atikele ya bona ya koranta:** E re barutwana ba ngole atikele ya koranta ya tlelase, e latelwe key a sehlopha pele ba ingolla ya bona.

**Bukantswe:** ebedisa bukantswe kamehla. Bokgoni ba morutwana bot la supa seo ba tleng ho se etsa.

### Ela hloko:

Ha ho ntse ho sebetswa, neha moetapele dikarabo hore a kgone ho tataisa sehlopha ka nepo.

L  
e  
n  
a  
n  
e  
o

## Tema 1: Ho kgutlela sekolong

## Kotara ya 1: dibeke 1–4

### 1 Re kereiting ya boraro jwale 2

Ho bua: Sebedisa se ka bonwang ho lepa hore pale e bua ka eng  
 Ho bala: Ho bala ho kopanetsweng(ho qoqa)  
 Hlakiso ya kutlwisiso  
 Kgetha mmokotaba wa se badilweng  
 Medumo: medumo ya didumannotshi o, i, a, e  
 Ho ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlhang lebokoseng la mantswe  
 Ho bala: Mantswe a bonwang

### 2 Ke kgutletse sekolong 4

Ho bua: Bua le metswalle ya hao ka dipapadi tseo o di ratang  
 Puo: Lenane la nteterwana, mabitsobitso  
 Ho ngola: Sebedisa mantswe ao o a fuweng ho ngola dipolelo bukeng ya hlakiso  
 Tlatsa tlhahiso leseding ka wena foromong  
 Ngola dipolelo ka seo o se ratang le hore metswalle ya hao ke bo mang  
 Puo: Etsetsa mabitsobitso a qalang ka tlhaku tse kgolo sedikadikwe  
 Ho ngola: Etsa phousetara

### 3 Letsatsi la tswalo la titjhere 6

Ho bala le kutlwisiso: Ho tshwana le ho leqephetshebetso 1  
 Puo: Ho hlophisa mabitso tlasa dihlooho tsa motho, sebaka kappa ntho  
 Medumo: ng, ph, hl, tjh, ny, ts

### 4 Lekunutu la takaletso ya mahlohonolo a letsatsi la tswalo 8

Ho ngola: Etsetsa motho ya kgethehileng ho wena karete ya letsatsi la tswalo  
 Ho bala: Bala buka-tsatsi ya Amo mme o bue le motswalle wa hao ka takatso ya sephiring ya letsatsi la hae la tswalo  
 Ho ngola: Ngola takatso ya hao ya letsatsi la tswalo mme o e ngole buka tsatsing ya hao

Boikgathollo: Ngola mabitso a metswalle ya hao kgwedding tseo e leng matsatsi a bona a tswalo

### 5 Letsatsi la dipapadi 10

Ho bua: Sebedisa se ka bonwang ho lepa hore pale e bua ka eng  
 Ho bala ho kopanetsweng(ho qoqa)  
 Medumo: q, tsh, ph, tl, ng, hl  
 Puo: Arola lenseswe ka dinoko  
 Ho ngola: Sebedisa mantswe ao oa fuweng ho bopa dipolelo  
 Kutlwisiso: Ngola mesebetsi e boletsweng paleng

### 6 Letsatsi la boithabiso sekolong 12

Ho bua: Botsa metswalle ya hao ka dipapadi tseo e leng thatohatsi tsa bona; Di ngole tafoleng  
 Puo: Tatellano ya ditlhaku tsa nteterwana  
 Puo: Mabitsokgobokwa  
 Ho ngola: Ngola ka papadi ya thatohatsi  
 Ho ngola: Etsa phousetara ho phatlalatsa Letsatsi La Dipapadi

### 7 Pula ya dikgohola ka tsatsi la dipapadi 14

Ho bala: Ho tshwana le ho leqephetshebetso 1  
 Kgutsufatso  
 Medumo: th, ph, ny, tjh, kg

### 8 Ka mora tsatsi la dipapadi 16

Ho bua: Tshwantshisa se etsahetseng Letsatsing la dipapadi  
 Puo: Ngola dipolelo ho mmui Sebedisa mmapa wa mohopolo bakeng sa boithophphiso

### 9 Ho tjha ha sekolo 18

Ho bala ho kopanetsweng: Ho tshwana le ho leqephetshebetso 1  
 Puo: Tatellano ya medumo le maemedi(etsetsa mantswe a bolelang batho ba bangata sedikadikwe)  
 Medumo: nk, th, ts, tsho, kg

### 10 Boipaballo mollong 20

Ho ngola: Nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano e nepahetseng

Ho ngola: Ngola ka setshwantsho se sang le se sang

Puo: Sebedisa matshwao a puo dipolelong

Puo: Mabitsobitso, Sebedisa mabitsobitso dipolelong Boikgathollo: Thusa rasetimamollo ho fumana tsela

### 11 Tsatsi la laeborari 22

Ho bala le kutlwisiso: Ho tshwana le ho leqephetshebetso 1  
 Medumo: Etsetsa mantswe a nang le modumo wa sh- paleng sedikadikwe  
 Puo: Kopanya dikarolo tse pedi tsa dipolelo ho bopa polelo mararane ka ho sebedisa lekopanyi "hobane" ( ho bontsha lebaka)  
 Medumo: Sh qalong le qetellong ya mantswe

### 12 Re bala dibuka 24

Ngola ka boemo ba buka  
 Fumana mantswe a nang le morethetho  
 Ho bua: Rala matshwao mme o a hhalosetse motswalle

### 13 Dintho tseo re di ratang 26

Ho bala le kutlwisiso: resipe  
 Medumo: oo, tsh, i, ng, ts  
 Boikgathollo ba ho kgetha se nepahetseng letotong

### 14 Dintho tseo re di ratang 28

Ho ngola: ho botsa metswalle dipotso le ho tlatsa foromo.  
 Ngola resipe eo o e ratang ka ho fetisia  
 Puo: Ho kopanya dipolelo—moetsi le moetsuwa

### 15 Podi e kene sekolong sa rona 30

Tshwantshisa pale ya ha podi e ne e tlie sekolong  
 Medumo: pu, ng, hl, th, ny  
 Ho ngola: Nomora ditshwantsho ka tatellano e nepahetseng ya pale; Ngola polelo bakeng sa setshwantsho ka seng  
 Ngola buka ya dipale o sebedisa tempoleiti ya disehwa. Pale e be le qalo, bohare le pheletso.



# 1 Re kereiting ya boraro jwale



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Re thabetse ho ba kereiting ya boraro.

"Dumelang bana ba sekolo. Ke nna **Titjhere Patel**."

"Ke thabile hobane ke tla ba titjhere ya lona" ho rialo Mof. Patel.

"Re na le bana ba **batjha** ba babedi. Ke Piet le Lebo." Ho bua Titjhere.

Lebo ha a **tsebe** ho **tsamaya**. O sebedisa setulwana sa mabidi.

Re tshwanela ho mo thusa hore a tsebe ho tla sekolong.



Phaposing ya rona ya ho ithuta ho hlwekile.

Ho kganya kgotso. Ho na le phousetara leboteng,  
e re hopotsang ka bohlokwa ba ho boloka sekolo  
se hlwekile kamehla.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole  
dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



hlwekile	dumelang	kganya	tsebe	thata
bohlokwa	phaposing	kgotso	tsamaya	ithuta
kamehla	hopotsang	kgora	hopotsa	thuto



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka tlhaku e  
kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Bana ba bala kereiti efe jwale?

Ba etsa kereiti ya

Ke mang ya tl Lang sekolong ka setulo se nang le mabidi?

Hobaneng ho na le phoustara e kgolo leboteng?

Ke ba hopotsa

Ke bomang bana ba batjha sekolong?

Ke le

# Ke kgutletse sekolong



Ha re etseng

Qoqela motswalle wa hao ka dipapadi tseo o di ratang.



Ha re ngoleng

Ngola mabitso a metswalle ya hao e mene ka ho latela ditlhaku tsa alfabete tafoleng e ka tlase.



I		3	
2		4	



Tlotlontswe

Etsa sedikadikwe mabitsong a tlamehang ho qala ka tlhaku tse kgolo.

Batla mabitso ao e leng mabitso a batho kapa mabitso a dibaka.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

**Mabitso**

dikausu

Mmesa

dieta

**durban**

Mofumahadi  
patel

jabu

sam

lebopong

ntlo

sontaha

pherekong

motsekapa

cape town

baesekele

bese

polokwane



Jwale qetella karete ka bowena.

**Boikgathollo**



Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke kereiting ya \_\_\_\_\_ . Ke lemo di \_\_\_\_\_ .

Lebitso la motswalle wa ka ke \_\_\_\_\_ .

Papadi eo ke e ratang ke \_\_\_\_\_ .

Buka eo ke e ratang ke \_\_\_\_\_ .



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi, ka dint'ho tseo o di ratang le tseo  
o sa di rateng ka metswalle ya hao.



Mantswe a  
tlwaelehileng

kamora  
hohle  
bana



Boikgathollo

Sheba phousetara e bontshang bohlokwa ba ho hlwekisa sekolo.  
Borella motswalle wa hao hore na phousetara e re, re etse eng.  
O ka eketsa dipolelo tse ding phousetareng ho bontsha tlhweko.  
Sebedisa mongolo wa hao o motle.



Se ka iketsa kokwana  
ya ditshila.  
**E ba kokwana e hlwekileng.**



Sekolo sa hao se dule se hlwekile kamehla.  
Thonaka dipampiri.  
Sebedisa moqomo wa matlakala.



Teacher:  
Sign:  
  
Date:



### 3 Letsatsi la tswalo la tijhere



Ha re bueng

Shebang setshwantsho.  
Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Tsatsing lena, ke **letsatsi la tswalo la titjhere**. Kuku ya **tsatsi** la tswalo la hae e ne e na le dikerese tse **ngata**.

Kamora hore Mof. Patel a time dikerese tse kukung, re ile ra bina pina ya takaletso ya mahlohonolo a letsatsi la tswalo.

Re file titjhere dimpho tse ngata: dipalesa, watjhe le mokotlana.

Re ile ra ngola melaetsa e monate. Melaetsa e ne e mo lakaletsa mahlohonolo dilemong tse tllang.

Re ile ra ngola mabitso a rona ho Alemanaka ya matsatsi a tswalo.

Letsatsi la tswalo la Mosi le ka Hlakubele. Ati yena letsatsi la hae la tswalo le ka Phupjane. Thabo yena o hlahile ka Mmesa.





Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang. Hopola ho sebedisa **tlhaku tse**  
**kgolo le kgutlo** qetellong ya polelo.

Ke mang ya neng a keteka letsatsi la tswalo kajeno?



Ke mangy a ta be a na le moketjana wa letsatsi la tswalo hwetla?

Na Bongi o tla kgonna ho ba le moketjana wa ho sesa mohla tsatsi la hae la tswalo? Hobaneng?



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng,  
o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

letsatsi	ngola	bohlоко	mpho	watjhe	monyaka
molaetsa	lengole	hlompha	dimpho	tjhesa	monyadi
mabitso	lengolo	hlola	phomola	tjheha	monyako



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe ana o a ngole dikareteng tse nepahetseng.

dieta

Durban

setulo

Greentree

sekolo

pene

Jabu

Cape Town

Motho

Ntho

Tulo




# Lekunutu la takaletso ya mahlohonolo a letsatsi la tswalo




Ha re etseng

Etsetsa motho eo o mo ratang karete ya letsatsi la tswalo.

Ngola molaetsa wa bohlokwa kapele ho karete. Ngola ka hodimo ho setshwantsho.

Jwale, ngola molaetsa wa bohlokwa ka hare ho karete.



Ha re ngoleng


Bala buka ya Amo ya lenane la diketsahalo tsa letsatsi ka leng, ebe o buisana le motswalle wa hao ka lekunutu la seo Amo a se labalabelang letsatsing la hae la tswalo.

Lenane la diketsahalo

21 Hlakubele 2015

21 Hlakubele 2012: Ha ke ba dilemo tse robedi, ke batla mokete wa tswalo o kgethehileng le mpho.

Ha ke batle dibapadiswa. Ha ke batle letho. Ke batla ntate a tle hae ka tsatsi la ka la tswalo hore a tle a nkise papading ya bolo.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale ngola diketsahalo tsa letsatsi ka leng bukatsatsing ya hao.

Lenane la diketsahalo

Letsatsi



Boikgathollo

Tlatsa mabitso a metswalle ya hao, kgwedi le matsatsi a bona a tswalo.

Mantswe a tlwaelehileng  
kamora  
tswalo  
bona

## ALEMANAKA YA MATSATSIA TSWALO

Pherekong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu

Phato

Lwetse

Mphalane

Pudungwane

Tshitwe

Teacher:  
Sign:  
  
Date:



TEACHER: Sign

Date

# Letsatsi la dipapadi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

"Re tlameha ho thusa ka letsatsi la dipapadi", ho rialo titjhere.

Lebo a re "Nna ke tla **ngola lengolo** le **memelang** batho **moketeng** wa dipapadi."

"Ke tla etsa dithungthung, ke tlo di rekisa" ho rialo Bongi.

"Nna ke tla **thusa Jabu** ho **tshela** dithungthung **ka diphuthelwaneng**:

ho rialo Amo.

"Ke tla ema pheletsong ya mola wa tlholo ke bone hore ke mang ya hlolang", ho rialo Molemo.

"Ke tla ema hekeng ke bontshe bomme le bontate moo ba tla leba teng", ho rialo Mosi.





Ha re ngoleng

Arola mantswe a latelang ho  
latela medumo ya ona.

Pele

Kahare

Kantle

Maamanyi

Kamorao

Dipakeng

Katlase

Ngola mantswe a ka hodimo ho latela lenane la ditlhaku tsa alfabete.

1		4	
2		5	
3		6	



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka  
lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



ngola	tlameha	hlatswa	phala	qapa	bontsha
lengolo	tlama	diphahlo	pheha	qqqa	tsheha
ngwana	tlatsa	hlola	phema	leqephe	tshola



Ha re ngoleng

Sheba lenane la mesebetsi e tlamehang ho etswa.

Ngola lebitso la ya tla etsa mosebetsi. Bolela hore mosebetsi o tla  
etswa pele ho tsatsi la dipapadi kapa ka tsatsi la dipapadi.

LET SATSI LA  
DIPAPADI



Ke mosebetsi wa eng?	Ke mang ya tla etsa mosebetsi?	Mosebetsi o tla etswa pele ho tsatsi la dipapadi kapa ka tsatsi la dipapadi?
Ngola lengolo.	Lebo	Pele
Etsa dithungthung.		
Tshela dithungthung.		
Ema pheletsong ya mola.		

# 6 Letsatsi la boithabiso sekolong



Ha re etseng

Botsa metswalle ya hao e meraro hore dipapadi tseo ba di ratang haholo ke dife.

Lebisto	Palesa			
Papadi eo o e ratang	bolo			



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro dihlopheng tsa mantswe ho bontsa telano ya ditlhaku tsa alfabete.



I	bana
3	bona
2	bina

	fana
	fihla
	fumana

	manala
	moruti
	metsi



Ha re ngoleng

Qetela mantswe ana.

thu

+

sa

=

thusa



hla

+

tswa

=



dipha

+

hlo

=

qa

+

pa

=

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo ka papadi eo o e ratang.



Mantswe a tlwaelehileng

qhoma  
qhala  
qhoba



Boikgathollo

Thusa Lebo ho etsa phousetara ka letsatsi la dipapadi. Ngola lebitso la sekolo. Etsa setshwantsho hodima phousetara ho bontsha se tla etsahala ka tsatsi la dipapadi. Kenya ditaba tse ding tse hlokalang. Ha o qeta, bontsha motswalle wa hao phousetara.



Sekolo



## Tsatsi la dipapadi

Ithabiseng sekolong ka Moqebelo wa la 5 Hlakubele.

Nako: 10:00



Teacher:  
Sign:

Date:

TEACHER: Sign

Date

# Pula ya dikgohola ka tsatsi la dipapadi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Bohle re ne re nyakalletse ka letsatsi la dipapadi. E ne e le letsatsi le monate le futhumetseng la hlabula. Bomme le bontate ba ne ba bina. Re ne re matha re tlola. Motho ka mong o ne a thabile haholo. Ho sa le jwalo pula ya tsholoha. Letolo le ne le thwathwaretsa. E nele hoo bohle re ileng ra koloba, ra hatsela marikgweng a rona a makgutshwane. Moya wa foka wa tabola diphousetara tsa rona. Ra mathela phaposing ya ho ithutela ra ema hanyane. Ha pula e emisa bohle ra ya malapeng.





**Ha re ngoleng**

Etsa mola ho bontsha mantswe a tshwanang ka moelelo.

moshemane		thaba
nyakalla		kwata
kgena		bua
qoqa		moshanyana



**Tlotlontswe**

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



tjhaba	phola	thaba	nyanyaka	sekgoohlola
tjhabile	phodile	matha	nyakalletse	dikgohola
tjhesa	pholla	marantha	nyorwa	dikgohlo



**Ha re ngoleng**

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Ke eng e ileng ya senya mokete o motle wa dipapadi?

Batho bohole ba ile ba mathela ho kae?

Ha o nahana ba ne ba ile ba mamela tsa bolepi? Hobaneng?

Ngola sehlooho sa pale ena.

# Ka mora tsatsi la dipapadi



Etsa tshwantshiso ka ketsahalo ya tsatsi la dipapadi ha pula e ena.



Ngola seo ba se buang o sebedisa ditsejana.

**Boemo ba mmuwa**



**Ann o itse, "Pula e qala ho na."**



**Jabu o itse,**

“  
.”



**Ke rata o  
bapala netebolo.**



**Kena ka tlelaseng ho  
fihlela pula e sa.**



“  
.”

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo ka tse etsahetseng ka tsatsi la dipapadi.

Mantswe a tlwaelehileng

bina  
haholo  
monate  
theoha



Boikgathollo

Thusa ho itokisetsa letsatsi la dipapadi. Ngola mehopolo ya hao lebokosong le latelang.



Lebelo la kgaba le lehe  
\* hopola:  
- mahe a bedisitsweng  
- dikgaba

Letsatsi le nako?

Hopola

Re ka etsang  
ha pula e  
ka na?

Seo re tla se ja?

Ke mang ya tla thusa?


TEACHER: Sign

Date

17




Ha re bueng



Ha re baleng


Tsatsing lena ha re le sekolong, re **utlwile** monko wa mosi.

Lolo, ntja ya rona, ya qala ho fofonela moo monko o leng teng. Ke monko wa eng oo?




Re ne re batla ho tswa re ilo bona, empa titjhere a re hanelia.

Re ile ra tlameha ho ema mmoho moleng ka tlasa sefate. Yaba re bona sekolo se tjhang. Titjhere a founela nomoro ya 10177.



Banna ba tsheletseng ba ditimamollo ba fihla ba tlile ho tima mollo. Ba ne ba ena le mabanta a maholo le dilepe. Ba ne ba rwetse dihelemete.



Ba tlile ka koloi ya setimamollo e kgubedu. Ba sebedisitse lethopo le letelele le letenya ho tima mollo. Sekolo sa rona sa tshireletseha.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe mantsweng a ka lebokoseng a  
bolelang batho ba fetang bonngwe.


Maemedi

nna	rona	bona	yena	rona	wena
ba	ya	lona	ya	ka	o



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.



Bongi	ke	ba	mampodi.
-------	----	----	----------

O	a	ba	matha.
---	---	----	--------

Matitjhere	ba	a	bina.
------------	----	---	-------

Ba	ile	isa	sekolong.
----	-----	-----	-----------

O	a	ba	bala.
---	---	----	-------



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

matha	monko	kgohlo	tshosa	letsetsa
mathela	nko	dikgohlopo	tshoha	letsetse
mathisa	nku	kgolo	tsholla	letsatsi



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Ke eng e neng e tjha?

Ke

Ke bo mang ba timmeng mollo?

Hobaneng titjhere a hana ha bana ba tswa monyako?

Hobane



Nomoro ya founu ya setimamollo ke mang?







# Boipaballo mollong



## Ha re etseng

Ngola dinomoro ditshwantshong tsena ho latela tatellano ya diketsahalo.



## Ha re nqoleng

Ngola polelo e le nngwe ka setshwantsho.





## Ha re ngoleng

Sebedisa letshwao la potso



kapa makalo



kapa kgutlo



.

Kenya matshwao a nepahetseng.

## Mantswe a tlwaelehileng

lerata  
mosi  
metsi

Thodisa lerata leo



Bana ba timme mollo jwang

Thusa, sekolo se a tjha

Ba timme mollo jwang.

Ke bomang ba ileng ba fihla



## Tlotlontswe

Etsa mola ka tlasa mantswe a qalang ka tlhaku e kgolo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



Palesa  
cape town  
senqanqane  
molemo

tumi  
amo  
polokwane  
jabu


Pherekong  
mantaha  
east london  
pene

katse  
bapala  
johannesburg  
labohlano

hlakubele  
laboraro  
letsatsi  
hlakola

## Boikgathollo

Thusa boraditimamollo ho fumana tsela e yang ntlong e kgubedu, e tala le e tshehla. Sebedisa pensele ho fumana tsela.

Teacher:  
Sign:

Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Fumana, o etse sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **ts** le **kg**.

Tsatsing lena re ne re ile laeborari ha sekolo se tswa. Re ile ra sututsa Lebo ka setulwana sa hae sa mabidi. Se ne se le boima haholo.

Ke ratile buka ya pere e itseng. E ne e le pere e ikgethileng e kgonang ho fofa.

Bongi o nkile buka e buang ka ho baka dikuku. O rata ho baka.

Rob a re o mokgutshwane haholo ho fihlella rakeng e hodimo.

Lolo a tlameha ho dula kantle ho laeborari.

O ne a sa dumellwa ho kena ka hara laeborari.





Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ka letsohong le letshehadi le a ka letsohong le letona ho qetela polelo.



Ati ha a ya sekolong hobane	ke batla ho ya ngakeng.
Ke apere jase hobane ke	pula e a na.
Ke kula haholo	hatsetse.
Ke bapetse ka ntle hobane	ho sa bate.



Tlotlontswे

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

motswalle	kganna	nka	qoqa
mollo	monna	nko	qeta
sello	senna	nku	qeka



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka tilhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Hobaneng ho ne ho le thata ho Lebo ho kganna setulwana sa mabidi?

se

Hobaneng Rob a ne a sitwa ho fihlela rakeng e hodimo?

hobane

Hobaneng Bongi a nka buka ya ho pheha?

o rata

Hobaneng Lolo a dutse ka ntle?

o rata




Ha re etseng

Ngola sehlooho sa buka eo o kileng wa  
e bala mme wa e rata.

Mongodi:

Etsa setshwantsho ho bontsha hore buka e  
buu ka eng.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo o bolele seo o se ratang ka buka ena.





## Ha re ngoleng


Nyalanya lentswe le ka lebokoseng le lesehla, le lentswe le ka lebokoseng le bolou la modumo o tshwanang.

buka		solla
sotha		tuku
fofa		qoqa
mollo		foka

loma		loka
rola		noko
roka		lona
noka		roma

## Mantswe a tlwaelehileng

mollo  
monate  
ngata  
monna




## Boikgathollo

Taka matshwao a melao e latelang. Hlalosetsa motswalle wa hao ka matshwao ana.




Dintja ha di a dumellwa.

Divuvuzela ha di a dumellwa.



Diselefounu ha di a dumellwa.



Dipodi ha di a dumellwa.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Dintho tseo re di ratang



Ha re bueng

Sheba setshwantsho  
o bue ka seo o se  
bonang.



Bongi o ruta metswalle ya hae ho etsa dithungthung.



Ha re baleng

Ho etsa dithungthung

Tseo o di hlokang

Kgaba tse 2 tsa oli

Halofo ya kopi ya poone

Letswai

Tseo o tlamehang ho di etsa

Tshela oli ka pitseng.

Tshela poone ka pitseng.

Beha pitsa setofong se tjhesang.

Hlokomela o se tjhe.

Mamela poone ha e qhoma.

E etsa lerata "qhu-qhu-u"

Ha e qetile ho qhoma, bula pitsa. Tshela letswai, tima setofo.


Dula fatshe o je.





## Ha re ngoleng

Fumana mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.



## O hloka oli e kae?

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| A | Kgaba e kgolo e le nngwe    |
| B | Kgaba tse kgolo tse pedi    |
| C | Dikgaba tse tharo tse kgolo |

## O hloka eng hape?

- |   |                  |
|---|------------------|
| A | Poone            |
| B | Poone le letswai |
| C | Panana           |

## O tseba jwang ha poone e qhomisitsweng e butswitse?

## Hobaneng o tlameha ho itlhokomela ha o pheha?



## Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

oli	Phehilweng	poone	pitsa	tshela
kopi	qhomisitsweng	phoofole	pitseng	tshepa
kofi	tjhesitsweng	sephooko	setsing	tshepiso



## Ha re ngoleng

Tatso ya tsona e jwang? Fumana mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.



- |   |          |
|---|----------|
| A | tswekere |
| B | bodila   |
| C | baba     |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | tswekere |
| B | bodila   |
| C | baba     |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | tswekere |
| B | bodila   |
| C | baba     |
| D | letswai  |

- |   |          |
|---|----------|
| A | tswekere |
| B | bodila   |
| C | baba     |
| D | letswai  |



Lebitso la hao ke mang.	letsatsi leo o le ratang la beke.	dipapadi tseo o di ratang.	buka eo o e ratang.
Lebitso la ka			
Lebitso la motswalle wa ka			
Lebitso la motswalle wa ka			



Ha re ngoleng



Etsa mola o kopanyang polelo e kholomong e bolou le e kholomong e tshehla.



Pula e batla ho na.	Ke letseditse boraditimamollo.
E ka ka ho tla bata.	Ka seha dilae tsa bohobe.
Ke ne ka tla ya bapala bolo.	Ka mo etsetsa karete ya letsatsi la tswalo.
Bese e ne e tjha.	Ka nka dieta tsa ka tsa bolo.
Katse e ne e le sefateng mme ya hloleha ho theoha.	Ka nka lere e telele.
E ne e le letsatsi la motswalle wa ka la tswalo.	Ka nka sekgele ho ya seklong.
Ke ne ke batla ho etsa disamentjhisi.	Maru a thibile.
Bana ba bina hamonate.	Ke nka jeresi.



Ha re ngoleng




Tlatsa dikgeo ka tseo o di ratang. Botsa metswalle ya hao e mmedi ka dintho tseo ba di ratang.

dijo tseo ke di ratang.	lenaneo leo ke le ratang TV kapa seyalemoeng.	Matho eo re mo ratang?

Mantswe a  
tlwaelehileng

neng  
wena  
moqebelo  
Sontaha



Ngola resepe ya hao.

Boikgathollo



Resepe ya \_\_\_\_\_



Ntho eo ke e hlokang \_\_\_\_\_

Seo ke lokelang ho se etsa \_\_\_\_\_

Teacher:  
Sign:

Date:





### QALONG YA PALE

Re ne re sebetsa ka thata tsatsing lena. Ha re ntse re bala, re ngola dibukeng, Bongi o ile a re ba utswitse dijo tsa hae tsa motsheare, empa ha re a bona motho a kena ka tlelaseng.

### BOHARENG BA PALE

Amo a re buka ya hae e tabohile, leha re sa ka ra bona motho ya ileng a e tshwara. Ha morao sehlopha sa dipalesa sa titjhere sa nyamela. Re ile ra makala hore ho etsahetseng

Yaba re bona motho ya entseng seo. Hobane terata e ne e phunyehile, podi e kgolo e ile ya kena sekolong. E ne e lapile mme ya ja tsohle tseo e ileng ya di fumana.

### SEPHETHO SA PALE

Lolo, ntja ya rona e ile ya e lelekisa. E e lelekisitse sebaka se fetang khilometara e le nngwe.



Ha re etseng

Etsa tshwantshiso ya podi e tjhakelang sekolong.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.




pula	lengole	thonaka	senya	fihla
puso	lengope	thomo	benya	fehla
puo	lengolo	thoba	tenya	fahla



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka **tlhaku** e **kgolo**. Hopola ho qetella polelo ka **kgutlo**.

Bolela dintho tse tharo tse jelweng ke podi.



1.

2.

3.

E kene jwang sekolong?

Ke mang ya ileng a tebela podi?



Ngola sehlooho se monate sa pale ena.

# Podi sekolong




Ha re ngoleng

Ngola ditshwantsho ka tatellano. Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho se seng le se seng.



Boikgathollo


Ngola pale ya hao. Pale ena e tlamehile e be le qalo, bohare le pheletso. Kopa metswallé ya hao hore e o thusé. Jwale o tshwanela ho ngola buka ya hao. Seha leqephé le latelang la buka. Seha moo ho entsweng matheba. Mena leqephé moo ho nang le matheba. Ngola lebitso la hao ka tlasa sehlooho sa buka hobane o mongodi wa buka. Taka setshwantsho leqepheng le ka ntla. Jwale ngola pale ya hao bukeng ena.



Etsa setshwantsho mona.

DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao



Dilemo tsa hao

Moo o dulang

Ngola lebitso la buka mona.

Ngola bitso la hao (o mongodi).

8

MOHATO WA 4: setshwantsho mona

1

MOHATO WA 1: mena moleng o nang le mathebo

5

Tswela pele ka pale ya hao monde ledépheng la 5.

4



Takla setshwantsho mona.

Takla setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.

Qala ho ngola pale ya hao mona ebe o ya leqepheng la 3.

2

Qetella ya pale ya hao mona.

7

3

9

Tswela pele ka pale ya hao mona.



Ngola se etsaheatseng phelletsong ya pale ya hao.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.

L  
e  
n  
a  
n  
e  
o

## Tema 2: Lelapa le metswalle

## Kotara ya 1: dibeke 5–10



### 17 Motswala eo ke mo ratang haholo 36

Ho bua: Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Ho bala le kutlwisiso: Bala lengolo le tswang ho Dumi ho ya ho Bongi; Hlokomela aterese le tumediso; Kutlwisiso mmokotabeng  
Medumo:tsh, ng, t, ile, hl

### 18 Motswala 38

Ho bua: Bua ka dipapadi tse fapaneng tseo o di bapalang; Na ho na le tse kotsi? Mehlala  
Ho ngola: Ngola lengolo; Bolela seo o se etsang sekolong mme o fane ka ditaba tse itseng  
Rala setshwantsho sa sefate sa lelapa la heno;Ngola mabitso a ditho tsa lelapa la heno(mabitsobitso)

### 19 Tjhakelano ya lelapa 40

Ho bua: Bua ka setshwantsho mme o lepe hore ho tla etsahala eng paleng  
Ho bala le kutlwisiso:  
(Moqoqo)  
Medumo: kg, tjh, tl, tsw, ts, th

### 20 Ke etela motswala 42

Ho ngola: Etsa karete ya ho lakaletsa eo o mo tsebang ya kulang ho fola ka potlako  
Puo: Ho fetolela dipolelo ho lekgathe letlang ho hlaho ho lekgathe lejwale o qala ka Hosane  
Ho ngola: Ngola se etsang o ikutlw o thabile, o hloname, o kgennne, o tshohile  
Ho bua: Tereisa meizi ho fumana tsela mme o o hhalosetse molekane wa hao ka ho bua ho leba habo Dumi

### 21 Ra ba ra fihla 44

Ho bala le kutlwisiso  
(Moqoqo)  
Ho ngola: fumana mantswe paleng mme o a kenyse sebakeng sa medumong e nepahetseng  
Medumo: hl, tl, tlh, th, ng, tjh

### 22 Seo re se entseng mmoho 46

Ho bua: Etsa tshwantshiso e itshetlehileng hodima pale  
Ho ngola: Sebedisa matshwao a puo dipolelong  
Ho ngola: Ngola dipolelo hape ka lekgathe lefetile o qala ka Maobane  
Bapala papadi ya mantswe o sebedisa mantswe ao o ithutileng ona ho fihlela mona

### 23 Popi e Lahlehileng 48

Ho bala le kutlwisiso: Bala pale mme o arabe dipotso  
Medumo: Etsetsa mantswe a qetellang ka i le ng sedikadikwe  
Medumo: bo, ile, po, tswe, ane

### 24 Ho fumana dintho 50

Ho ngola: Kolokisa ditshwantsho ka nepo ho phetha pale  
Ngola polelo bakeng sa polelo ka nngwe  
Ho ngola: Nyalanya maetsi a lekgathe lejwale le lekgathe lefetile  
Boikgathollo: Fumana diphapang (dithhaloso)

### 25 Tumi o a Lahleha 52

Ho bala le kutlwisiso:  
(Moqoqo)  
Medumo: le, tsw, th, ng, a  
Puo: Maetsi le makgathee,maobane, kajeno, kappa hosane

### 26 Boipabaloo mebileng 54

Ho ngola: Ngola pale ka mohla o neng o lahlehole  
Puo: Tatellano ya mantswe  
Ho ngola: Nomora dipolelo ho bontsha tatellano ya pale  
Ho bua: Tereisa meizi ho fumana tsela mme o nehe molekane wa hao ditaelo tsa ho tsamaya ka ho bua

### 27 Mokete wa letsatsi la tswalo la ntatemoholo 56

Ho bala le kutlwisiso: Bala memo ya ho keteka letsatsi la tswalo.  
Medumo: nkg, kg, ba, se, tle  
Ho ngola: Bopa dipotso tse qalang ka mantswe ke mme a felle ka letshwao la potso

### 28 Mekete

58

Ho bua: Tsamaisa phuputso; Botsa dipotso tsa ho mme o tlatsedikarabo tafoleng  
Puo: Qolla maetsi a lekgathe lefetile Puo: Nyalanya makgethi a lekgathe lejwale le lekgathe lefetile  
Puo: Ngola dipolelo ka lekgathe lefetile o qala ka Maobane  
Puo: Tatellano ya nteterwana  
Ho ngola: Ngola memo ya letsatsi la tswalo

### 29 Lelapa le phetseng hantle 60



Ho bala le kutlwisiso: Bala ya Jabu  
Medumo:j, hl, bo, ba, le, th, tjh, ny  
Medumo: Kgetholla mantswe ho ya ka mabokose a modumo a nepahetseng

### 30 Bophelo bo botle 62

Tlatsa nako ya diketsahalo tse fapaneng ya Jabu  
Ho ngola: Ngola dipolelo ka lekgathe lefetile ka seo o se entseng maobane; Qala ka “maobane”  
Ho ngola: Phethela o bolela seo o tlang ho se etsa beke e tlang  
Ho bala: Bala seomotswalle wa hao a se ngotseng mme o bone hore na le tlo etsa dintho tse tshwanang  
Bapala papadi ya snakes and ladders; Seha papadi ena kamorao bukeng ya hao

### 31 Pale ya nkongo 64

Ho bala le kutlwisiso: Bala pale ka pitsa ya nkongo ya letsopa  
Medumo: ts, hl, tsh, kg, ng

### 32 Pale ya lelapa 66

Ho bua: Tshwantshisa pale ya pitsa ya letsopa  
Ho ngola: Nomora dipolelo ka tatellano e nepahetseng ya diketsahalo tsa pale  
Ho ngola: Lokisetla ho ngola pale ka ho sebedisa mmapa wa monahano  
Ho ngola: Ngola buka ya dipale o sebedisatempoleiti ya disehwia; Pale e be le qalo, bohare le pheletso.



# Motswala eo ke mo ratang haholo



Ha re bueng

Sheba setswantsho o bue ka seo o se bonang.



Ati ya ratehang  
O tsohile jwang, motswala?

Ke o hlolahetswe haholo motswala. Ke hopola mohla o neng o re tjaketse ka phomolo ya dikolo. Ho ne ho le monate haholo ha re bapala mmoho, re ya sedibeng ho ya kga metsi. Ke hopola re hlwelletse sefateng sa diperekisi, ke ne ke qala ho hlwa sefate, ke tshohile haholo. Wena o nkgothatsa, ka ba ka qetella ke kga diperekisi le nna.

Jwale dikolo di butswe, re qadile ho itokisetsa mmino wa setso. Nna ke a qoqopela. Kgaitsedi ya ka Thabo, o letsmeropa. Tlhodisano ya mmino wa setso e ka Labone la beke e tleng. Nka thaba ha o ka ba teng tlhodisanong eo.

Nka thaba ha o ka re tjakela hape ha dikolo di kwalwa.

Motswala wa hao,

Tumi

1129 Ramarumo Street  
Mofolo Village  
P.O. Dube, 1800  
5 Hlakubele 2015



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala lengolo ebe o araba dipotso tse latelang. Lentswe la pele le qale ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella ka **kgutlo**.



Ke mang ya ngotseng | engolo lena?

O ngoletse mang?

O ngotse lengolo ka letsatsi lefe?

O mo ngoletse ka eng? Ngola dintho tse pedi tseo a mo ngoletseng ka tsona.

1.

2.

Tumi o tla etsang tlhodisanong ya mmino?

Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

hlwa

hlwelletse

tshoha

tshohile



tjhaka

tjhakile

hopola

tsamaile

bapala

ratile

sedibeng

tantsha

sekolong

tidinya

sefateng

itumeleng

# Motswala



Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao ka tse ding tsa dintho tseo o di etsang ha o bapala le bana ba bang. Na o bapala papadi tse tshabehang? Qoqa ka taba tseo o nang le tsona ka ba lelapa la heno le sekolo seo o se kenang.



Ha re ngoleng



Kenya aterese ya hao

---



---



---



---

Ngola letsatsi la kajeno

---

Motswala ya ratehang

---



---



---



---



---



---



---



---

Ka lerato,

hao



Kenya lebitso la




Boikgathollo

Etsa sefate sa mothapo wa ba lelapa la heno.



Teacher: Sign:
Date:

# Tjhakelano ya lelapa



Mme wa Itu o a kula, o **sepetlele**. Ati le mme wa hae ba ya **sepetlele** ho ya mmona. Ba **tsamaya** ka tekesi. Ba nkile mofao wa **ditholwana** le **senomaphadi** ho ya neha mokudi.

Ati o thabetse ho ya **tjhakela motswala** wa hae, Itu. O nkile diaparo tse ntle tseo a tla di apara. O **tshwaretse** motswala dimpho tse **ngata**. Ba **tjhaka** nako e **kgutshwanyane**.

Ba **kgutlela** hae ka tekesi. Ba tla kganna bosiu ha kgwedi e kganya.

Hosane Itu le Ati ba tla bapala le bana ba bang nokeng.





Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang. Lentswe la pele  
le qale ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella ka **kgutlo**.



Ati o ya kae?

Ati o tsamaya le mang?

Hobaneng ba ilo tjhakela Itu?

Ati o thabetse ho tjhakela mang?

Ba tla tsamaya ka eng?

Ba kgutlela hae jwang?

Mantswe a  
tlwaelehileng  
sepetlele  
tjhaka  
tsamaya




Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a  
ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

<b>tsamaya</b>	<b>tlosa</b>	<b>kgutswanyane</b>	<b>tjhakela</b>	<b>tholwana</b>	<b>kgona</b>
<b>letsatsi</b>	<b>tlola</b>	<b>motswala</b>	<b>tjhaka</b>	<b>thola</b>	<b>kgoho</b>
<b>tsoha</b>	<b>tloha</b>	<b>motswadi</b>	<b>tjhaba</b>	<b>thoko</b>	<b>kgotso</b>



Ha re etseng

Etsetsa mokudi karete ya takaletso ya bophelo bo botle. Ngola molaetsa wa bohlokwa leqepheng la pele la karete. Ngola ka hodimo ho setshwantsho. Ngola molaetsa wa takaletso ya ho fola ka hare ho karete.



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena. Qala ka hosane.



Lekgathe letlang

Ke ja dijо.



Hosane ke tla.

Ke ya ho Itu.

Hosane ke

Ke bapala le Itu.

Hosane ke tla

Re tsamaya ka tekesi.

Hosane re tla



Ha re ngoleng

Ngola polelo o bolela hore ke eng e etsang hore o thabe, o sarelwé, o kgene, o tshohe.



Ke eng se etsang hore o thabe?



Ke eng se etsang hore o sarelwé?



Ke eng se etsang hore o halefe?




Ke eng se etsang hore o tshohe?



Boikgathollo

Boella motswalle wa hao ka tsela e yang habo Ati. Mo hlalosetse hore ba thinyetse ka letsohong le letshehadi le le letona neng.



Teacher: Sign:
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Qetellong tekesi ya fihla habo Itu. E **fihlile** bosiu ka hora ya borobedi. "Ra ba ra fihla," ho rialo Ati.

Ati o ile a thaba haholo, ha a bona **motswala** wa hae. "Dumela Itu," ho rialo Ati.

Tlo o tlo bona **mekudubete** nokeng. "Tjhe, tjhe bo" ho rialo mme wa Itu, "Le lokela ho ja pele."

"Ke batla ho hlwella sefateng sane sa diperekisi," ho hoeletsa Ati.

"Tjhe bo, o ke ke be wa hlwella sefateng. Ke bosiu, o lokela ho dula fatshe o je," ho hweletsa mme wa hae.





Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang. Lentswe la pele le qale ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella ka kgutlo.



Tekesi e fihlile ka nako mang habo Itu?


Itu o ne a batla ho etsang pele?

Na e ne e le kgopolole e ntle hore ba bapale nokeng bosiusung boo? Hobaneng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.



ngola	hobaneng	tjhaka
ngata	mangoleng	tjhelete
ngwapa	ditsebeng	motjhine



Ha re ngoleng

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



Mantswe a tlwaelehileng

thaba  
fihla  
habo

letheba	tlhafu
lerothodi	tlhware
sefutho	tlhapi

batla	hlapa
tlama	hloma
tlala	hlola

# Seo re se entseng mmoho

Ha re etseng



Etsa tshwantshiso ya Itu le Ati moo ba bapalang. Bontsha mme wa Itu moo a kgalemelang Itu le Ati hore ba je dijo pele ba ilo bapala.



Ha re ngoleng

Ngololla polelo tse latelang o sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.



bongi le ati ba bapala ka moqebelo



o dilemo di tshelala ka kgwedi ya phupu



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena, qala ka **maobane**.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

Lekgathe lefetile

ke ne ke le

ba ne ba le

phehile

bakile

bapetse

Ke sekolong.

Maobane ke ne ke le sekolong

Ke bapala le motswalle wa ka.

Maobane ke

O pheha lehe.

Maobane ke

O baka kuku.

Maobane o

Re sekolong.

Maobane re ne




Boikgathollo

Re mathela habo Itu.

Ke mang ya tla fihla habo Itu pele? Nka sente o e bidikise. Ha o fumana sente ka botoneng tsamaya mehato e mmedi ho ya pele. Ha ho hlaha ka botshehading o ka tsamaya mohato o le mong ho ya ntlong ya bo Itu. Ya tla fihla habo Itu pele ke mohlodi. Ha o fihla lentsweng, o tshwanelo ho bala lentswe. Lentsweng le leng le le leng la mantswe ana ho na le lentswe le atisang ho sebediswa. Sheba hore ke mantswe a makae ao o ka a balang ka katileho.



Mantswe a atisang ho sebediswa.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Bala pale o etse sedikadikwe mantsweng a qetellang ka -la, le -ng.

Ke nna Ati. Ke thabetse ho fihla ha boAmo. O ile a nneha mpho e ntle ya popi. Ke e rata haholo. Ke ile ka e pepa ka kobo ya yona.

Re kgutletse hae ka tekesi. Ha re le tseleng, pula ya qala ho na. Ho ile ha qala ho bata, yaba mme o mphuthela ka kobo ya hae, hore ke futhumale.

Re mathile ho tloha ditekesing ho ya hae. Ha re fihla ka fumana hore popi ya ka ha e yo. Ke ile ka utlwa bohloko haholo. Ka ba ka hopola ho kgutlela tekesing ho ya e batla.

Ka qala ho lla.

Ka mora nako e kgutshwanyane, ka e fumana hona ka tlung, e phuthetswe ka kobo ya yona. Ke ile ka thaba haholo.





Ha re ngoleng

Bala pale ebe o kgetha karabo e nepahetseng.



Ati ke eng?

A

Ati ke ngwanana

B

Ati ke moshanyana

C

Ati ke popi



Mantswe a  
tlwaelehileng  
fumane  
hae  
lahlehile  
pula

Pale ena e bua ka eng?

A Ati o bapala le motswalle

B Ati o matha puleng

C Ati o lahlehetswe ke popi

Boemo ba lehodimo bo ne bo le jwang paleng?

A Ho ne ho tjhesa letsatsi lohle.

B Ho ne ho tjhesa, ha bata le pula e ana.

C Pula e nele letsatsi lohle.

Araba dipotsa tse latelang.

Ati o ile a ikutlwajwang ha a nahana hore popi e lahlehile?

O tsebile jwang?

O fumane popi ya hae hokae?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.




bonolo	phuthetswe	lahlehile	popi	fumane
bosiu	rometswe	tsebile	pota	qabane
botle	thabetswe	utlwile	mohopolo	amane

# Ho fumana dintho



Ha re etseng

Beha ditshwantsho ka tatellano e nepahetseng:



Ha re ngoleng

Ngola polelo e le nngwe ka setshwantsho se seng le se seng.

## Lekgathe lefetile



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a bontshang nako ya jwale le  
nako e fetileng. Taka mola ho a kopanya.

tantshitse

tlile

lla

kgannile

tlo

bapetse

bua

buile

bapala

kganna

tantsha

nahana

llile

nahanne

tsamaile

tsamaya



Boikgathollo

Hlombokela phapang.



Teacher:  
Sign:

Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Amo le Mosi ba ne ba hlokomela  
kgaitsemi ya Ati, Tumi. Tumi o dilemo  
di nne.


Tumi o ne a bapala le ntja ya hae,  
Lolo.

Ha Mosi a lemoha hore monyako o  
butswi, Tumi le Lolo ba ne ba le siyo.



Amo le Mosi ba tswa ka tlung ba  
matha, ba hoeletsa Tumi ka lebitso ha  
ba ntse ba matha hobane letsatsi le ne  
le se le diketse, ho eba lefifi.

Ha ba fihla tlase hukung, ba  
fumana Tumi le Lolo ba dutse le  
mme ya rekisang dijo. Ba ne ba  
eja borotho.





Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso. Lentswe la pele la karabo le qale ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella ka kgutlo.



Ke mang ya neng a lahlehile?

Hobaneng Amo le Mosi ba ne ba tshohile?

Ba ne ba tshohile hobane

ba fumane Tumi neng?

Ba fumane Tumi ha ba ne ba

ba fumane Tumi ho kae?

Ba fumane Tumi

ba fumane Tumi a etsa eng?

Tumi o ne a



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



matha	lefifi	lemoha	butswa	rekisang
mathe	lefielo	hlokomela	butswa	seterateng
ratha	lebitso	fumana	motswala	hukung



Ha re ngoleng

Etsa mola ka tlasa leetsi polelong e nngwe le e nngwe. Ngola maobane, kajeno kapa hosane, hore ketso e tshwanelo ho etsahala neng.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
tshohile  
monyako  
sheba

Ba tla tsamaya ka bese ho ya sekolong.

Hosane

Ba re phehetse dijo.

Re tla lema meroho.

O bua ka founu.





**Ha re etseng**

Taka setshwantsho se bontshang hore Tumi o ne a etsang ha ba mo fumana.



**Ha re ngoleng**

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.



O **batla/batlang** lebejanapo (ice-cream).

Ke **batla/batlang** metsi.

O **ya/yang** sekolong.

O **tseba/tsebang**.

Re ne re **bapala/bapalang** bolo.

O **lokile/lokang**.



**Ha re ngoleng**


Tlatsa lentswe le nepahetseng dikgeong tse latelang. Sebedisa mantswe a latelang ho o thusa. Etsa mola ka tlasa leetsi polelong e nngwe le e nngwe. Sheba mohlala.

Ba fumane Tumi.

Ba ilo batla Tumi.

Tumi o lahlehile.

Ati le Bongi ba re ba hlokomela Tumi.



Letsatsi:



Ha re etseng

Tlatsa mantswe ana mabokoseng a medumo a nepahetseng.

ntlo

tsamaile

letona

bina

kganya

fositse

matha

emere

letsatsi

letata

bapala

sedikadikwe

bosiu

\_\_ile

\_\_di \_\_


\_\_tse

\_\_tlo

\_\_nya


let \_\_

ma \_\_



Boikgathollo

Thusa Ati le  
Mosi hore ba  
fumane Tumi.  
Sebedisa pensele  
ho mo fumana.




# Mokete wa letsatsi la tswalo la ntatemoholo



**Ha re bueng**

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.




**Ha re baleng**



- Eng: Keteko ya letsatsi la tswalo la ntatemoholo  
 Neng: 30 Mmesa 2015  
 Ho kae: Blue Gum River Park  
 Nakó: Bese e tla tlöha ka hora ya leshome  
       (10 hoseng) Holong ya Setjhaba e kgutle  
       ka hora ya bohlano (5 mantsiboya).

**Tseo o lebelletsweng ho tla le tsona?**

- Diaparo tsa ho sesa.
- Bolo eo o tla bapala ka yona.
- Senomaphadi sa hao.
- Nama e tla beswa.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso. Lentswe la pele  
la karabo le qale ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella ka **kgutlo**.



Hobaneng ho na le mokete wa letsatsi la tswalo?

Mokete o tshwarelwaka?

Bese e tloha nako mang?

Ba tla ja eng moketeng?

Ba tla bapala eng?

Mantswe a  
tlwaelehileng

eng

neng

mang

bona



Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana makharetjheng a nepahetseng

tlisa

bapala

seno

kganna

ntatemoholo

tleloko

nkgono


nkg

kg

ba

se

tl




TEACHER: Sign

Date



Ha re etseng

Botsa metswalle e mene dipotso tsena mme  
o kenyé dikarabo tsa bona.



Lebitso la hao o mang?				
O dula kae?				
O hlahile neng?				
Motswalle wa hao wa sebele ke mang?				
Hobaneng o morata?				



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe mantsweng a bontshang ketsahalo e fetileng.

**Makgathe**



tsamaya	ja	jele	bapala	bapetse
nwa	nwele	kganna	kgannile	tsamaile


Thala mola ho nyalanya mantswe a kholomong e tshehla le a kholomong e pinki.

Hosane ke tla		Maobane ke
nwa		tsamaile
kganna		bapetse
ja		kgannile
bapala		jele
tsamaya		nwele



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena jwalo ka ha eka ketso e  
etsahetse nakong e fetileng, Qala ka **maobane**.



jеле

bapetse

tsamaile

Re tla ja nama.

**Maobane** re

Re tla tsamaya ka bese.

**Maobane**

Re tla bapala bolo.

**Maobane**



Ha re ngoleng

Kenya dinomoro dihlopheng tsa mantswe ho bontsha tatellano e  
nepahetseng ya ditlhaku tsa alfabete.



I	hana
3	hona
2	heno

	bona
	bina
	batho

	pula
	pene
	pina

Boikgathollo



Ngola karete ya memo ya  
moketjana.

1. Bolela hore ke  
moketjana wa letsatsi la  
tswalo wa mang.
2. Bolela hore moketjana  
wa letsatsi la tswalo o tla  
ba neng.
3. Bolela hore moketjana  
wa letsatsi la tswalo o tla  
ba hokae.
4. Bolela hore moketjana  
wa letsatsi la tswalo o tla  
qala ka nako mang.

## Moketjana wa letsatsi la tswalo o monate

**1. Lebitso:**

**2. Letsatsi:**

**3. Nako:**

**4. Tulo:**



Teacher:  
Sign:

Date:

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.

Ha re bueng




Ha re baleng

## Letsatsi la mosebetsi o mongata



6:30 Tsoha



6:45 Hlapa



7:00 Dijo tsa hoseng



7:15 Hlatswa meno



7:30 Ke ile sekolong



8:00 Sebeditse ka thata sekolong



13:00 Bapetse



14:00 Jele dijo tsa motsheare



15:00 Noseditse tshimo ya meroho



16:00 Entse mosebetsi wa sekolo



18:30 Dijo tsa mantsiboya



18:45 Hlatswitse meno



19:50 Kamme moriri



20:00 Robetse

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala "Letsatsi la mosebetsi o mongata" ebe o araba dipotso tse latelang. Letswe la pele la karabo le qale ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella ka kgutlo.

Ati o tsohile ka nako mang?

O nkile nako e kae ho ja dijo tsa hoseng?

O hlapile meno ha kae?

O ile jwang sekolong?

O jele ha kae?

Mantswe a tlwaelehileng

meno  
dijo  
sekolo

Tlotlontswe Ngola mantswe ana makaretjheng a nepahetseng.

lef a robala ja pula meno bohloko bapala makgethe  
bo ja pula meno bohloko bapala makgethe  
tshwana

Kenya mantswe ana ka mabokoseng a nang le medumo e dumellanang le ona.

Ha re ngoleng

hlapa thaba watjhe lenyora tjhesa hlooho  
nonyana nyala tjheka mathe sehlopha sethunya

hl	th	tjh	ny

# Bophelo bo bottle




**Ha re etseng**


Kenya manakana watjheng ho bontsha hore ke nako mang.




**Thabo o jele ka.**




**Thabo o ile sekolong ka.**



**Thabo o entse mosebetsi wa hae wa sekolo lapeng ka.**



**Thabo o noseditse dijalo ka.**



**Ha re ngoleng**

Ngola seo o se entseng kajeno.



## Letsatsi la mosebetsi o mongata







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola seo o tla se etsa bekeng ena le motswalle wa hao, mme le fapanetsana ka dibuka.



## Mantaha

Ka mantaha ka tla

## Letsatsi

## Labobedi

## Letsatsi

## Laborato

## Letsatsi

## Labone

## Letsatsi

## Labohlano

## Letsatsi



Boikgathollo

Papadi ya dihara dinoha le dileri.

MELAO

- Tjhintjhisang ka ho lahlela letaese.
- Sheba nomoro letaeseng ha le sa pitike.
- Tsamaisa konopo ho ya ka dikgeo tse bontshitsweng ke nomoro e letaeseng.
- Ha o wetse tlase lereng, o ka ya hodimo hape ka lere.
- Ha o ka wela hodima noha, o tshwanela ho ya tlase o kwentswe ke noha.
- Ya fihlileng pele ho 100 ke yena mohlodi .

O tla fumana dipampitshana tse  
sehilweng ka morao ho buka.



Teacher:  
Sign:  
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

**Kamoo Amo a ithutileng ho etsa dinkgo tse ntle ka teng.**


Kgalekgale, ke ne ke dula le nkongo wa ka. Ho ne ho  
le bodutu haholo hobane ke ne ke le ngwana ya mong  
lapeng.

Nkongo o ne a rata ho bopa dinkgo ka letsopa. Ke ne ke  
mo felehetsa ha a ya lengopeng. O ne a nyafa letsopa moo  
lengopeng. Letsopa le lefubedu kapa le letsho.

O ne a kopanya letsopa le metsi. Mme ebe o bopa dinkgo.  
Ha a qeta o ne a di beha letsatsing hore di ome. Ka le leng  
la matsatsi ka bopa nkgo ya ka ya letsopa le lefubedu.



Ke ile ka beha nkgo ya ka letsatsing hore e ome. Bosiung boo, ha ke ne ke robetse, pula e ile ya qala ho na. Ha ke tsoha ha ke a ka ka fumana nkgo ya ka. E ne e fetohile seretse, seo ke se fumaneng e ne e le mophula o mofubedu o mathileng ho ya tshimong. Ke ile ka tlameha ho etsa nkgo e nngwe. Ke ka moo ke ileng ka ithuta ho etsa nkgo tse ntle ka teng.



Ha re ngoleng

Bala pale ya dinkgo tsa nkgono ebe o araba dipotso. Lentwe la pele la karabo le qale ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella ka **kgutlo**.

Ke mang eo ya neng a qoqa pale?

**Mantswe a tlwaelehileng**

**kgalekgale  
nkgo  
ngwana**

O ile a etsa eng e bontshang bohlaswa?



Ho ile ha etsahala eng ka nkgo?



Ttotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



kgale	hlahlamang	letsopa	ntsho	bosiung
dinkgo	hlapa	letsatsi	tshola	qetellong
kgabisa	hlaha	letsa	tshoha	sefateng



**Ha re etseng**

Etsa tshwantshiso ka pale ya nkgo ya letsopa.



**Ha re ngoleng**

Ngola dinomoro tsa dipolelo tse latelang ka ho hlahlamana ho latela diketsahalo tsa pale.

	Pula e qadile ho na.
	O ne a saretswe haholo.
	O entse nkgo e le nngwe.
	Nkgo ya fetoha mophula o mofubedu.
	O siile nkgo hore e ome letsatsing.
	Nkgono o entse nkgo ya pele, a sa le monyenyanne.



**Ha re ngoleng**

Itokisetse ho ngola pale ya hao. Bolella motswalle wa hao ka seo o tla ngola ka sona ebe o ngola pale, kamoo e qalang, bohareng le pheletsong.



**Qalong**

Qala ka ho bolela hore ho etsa hetse eng, neng.



**Bohareng**

Bolela ho etsahetse eng bohareng.

**Itokisetse ho ngola pale ya hao**

**Bohareng hape,**

bolela se etsahetseng.




**Pheletsong**

Pale e fedile jwang?



**Boikgathollo**

Seha leqephe le latelang. Etsa buka. Leqepheng le qalang, ngola lebitso la buka. Ngola lebitso la hao ka tla lebitso la buka, hobane ke wena mongodi. Etsa setshwantsho bokantleng. Jwale ngola pale e nang le qalo, bohare le pheletso.



# DITABA TSA MONGODI

## Ngola lebitso la hao



## Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8



Etsa setshwantsho mona.

MC

2

setei

Ngola lebitso la buka mona.

Nqola lebitso la hao (o mongodi).

1

MOHATO WA 4. seha moleng o tebileng ka mmala kamora haba o kentse seteipolaro

MOHATO WA I. mena moleng o nang le matheba

5


7

Tswela pele ka pale ya hao mona.

Ngoila bochare ba pale ya qao ha mona le ledéphéning la 5.

I dka seliswadlsho mohd.

I akd selshwadlsho mohd.



Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao mona ebe o ya leqepheng la 3.

2

Taka setshwantsho mona.



Qetella pale ya hao mona.

7

3

9

Tswela pale ka pale ya hao mona.



Ngola se etshachetseng phelletsong ya pale ya hao.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



## Tema 3: Ho hahlala

## Kotara ya 2: Dibeke1–4

### 33 Dibaka tseo o ka di tjhakelang 70

Ho bala le kutlwiso: Bala phamofolete ya tlhahisoleseding  
Medumo: tl, tlh, tsh, oo, w

### 34 Re ya ho kae? 72

Etsa setshwantsho hodima T-shirt ya hao mme o se amanye le sebaka se fumanwang mmapeng wa Afrika Borwa

Puo: Ngola mantswe a dibudulwaneng hape a se a le boemong ba mmui mme o sebedisa matshwao a diabulwa lediakwalwa.

Ho bua: Qolotsa metswalle e 10 mme o e botse hore ke dibaka dife tseo baka ratang ho di etela; Kenya dikarabo tafoleng ya mantswe

Kemelo e bonwang: Taka tjhate ka ho tshasa mmala nako le nako ha ba araba "e"

### 35 Table Mountain 74

Ho bala le kutlwiso: Bala taba e lesedinyaneng; Tsepama ho sehlooho, letsatsi le ditshwantsho

Medumo: oo, isa, ph, tlh

Medumo: mantswe a nang le morethetho

### 36 Table Mountain hape 76

Puo: Etsetsa di.....sedikadikwe Nyalanya lekgatthe lejwale le lekgatthe lefetile

Puo: Ngola dipolelo ho lkgatthe lefetile o qala ka Maobane

Ho bua: Bua ka lesedinyana; Bua ka ditaba tsa hao ho hlahaa hae le sekolong

Lokisetsa ho ngola taba ya lesedinyana

Ho ngola: ngola taba ya lesedinyana

### 37 Tseba ka ditlhapi 78

Ho bala le kutlwiso: Bala phousetara mme o arabe dipotso tse itshetlehileng ho yona

Medumo: tlh, ng, hl, ll, f

### 38 Sebakeng sa ditlhapi 80

Ho bua: Qoqang ka phousetara ya polokelo ya dihlapi

Puo: Etsetsa makgethi sedikadikwe Ho ngola: Ngola tlhaloso ya hao o sebedisa makgethi

Ho ngola: Etsa phousetara ho hhalosa ntja e lahlehileng; E hhalose hore batho ba kgone ho e tseba ha ba e bona; Tlatsa makgethi

### 39 Pilanesberg 82

Ho bua: Tadima ditshwantsho mme o lepe hore ditaba tse balwang ke dife?

Ho bala le kutlwiso: Bala Tlaleho ya Ditaba mme o arabe dipotso tse thehilweng ho yona

Medumo: oo, tsh, tl, tjh, hl

Puo: Nyalanya lekgatthe jwale le lekgatthe lefetile la maetsi

### 40 Re kgutlela hae ho tswa Pilanesberg 84

Ho bua: Iketsise mmala ditaba tsa TV mme o di bolele

Puo: Ngola dipolelo ka lekgatthe lefetile; Jwale o di ngole ka lekgatthe letlang

Fetolela dipudulwana tsa puo ho mmui o sebedisa diabulwa le diakwalwa Tshebediso ya se bonwang: Tadima ditshwantsho tsa tlou e nwa metsi; Hhalosa seo o se boning ho motswalle wa hao

### 41 Sebakeng sa ditlou – Addo 86

Ho bala le kutlwiso( E keny.....)

Medumo: ph, tsw, ts, tsh

### 42 Ditaba tse ding tsa Addo, sebakeng sa ditlou 88

Ho bua: Tshwantshisa pale ena.

Puo: Nyalanya dikarolo tsa dipolelo ho bopa dipolelomararane tsa haeba.... ho

Ho ngola: Ngola seo o tleng ho se etsa bekeng ena .....ya haom ya beke; (Lekgatthe letlang)

Ho bala: Bala.....ya beke ya motswalle wa hao

### 43 Gold Reef City 90

Ho bala le kutlwiso: Bala posekarata mme o arabe dipotso

Medumo: Fumana mme o etsetse mantswe a nang le modumo wa tl, th, ts sedikadikwe

Puo: Kenya l kapa ts kapa sek kapa ok kapa wa mantsweng a

nehelanweng hore a nyalane le ditshwantsho tse nepahetseng

### 44 Boithabiso Gold Reef City 92

Puo: Kopanya dipolelo o sebedisa makopanyi hobane, empa ,feela

Puo: Kgetha mme o etsetse lekgatthe sedikadikwe hore polelo e be monatjana

Ho ngola: Hhalosa motho kapa sebaka seo o se ratang o sebedisa makgethi

Ho ngola: Ngolla metswalle ya hao e 2 diposekarata; Hhalosa leeto ka bese

### 45 Re kgutlela hae 94

Ho bala le kutlwiso: (Moqoqo)

Puo: Sebedisa mantswe a hhalosang Medumo: ka, tle, ts, ki, ho

### 46 Re kgutlela hae 96

Ho bua: Bua le metswalle ya hao ka mefuta e mmedi ya dipalangwang

Phethela dipolelo ka ho nyalanya dikarolo tse pedi

Ho ngola: Taka setshwantsho ebe o ngola tlhaloso

Boikgathollo: Nyalanya ditshwantsho tsena ho diphoofolo tse nepahetseng

### 47 Ha re baleng pale 98

Ho bua: Sebediswa se ka bonwang ho lepa hore pale e bua ka eng.

Ho bala: Ho bala ho kopanetsweng(Moqoqo)

Hlakiso ya kutlwiso

Fumana ditaba tsa sehlooho ho se badilweng

Medumo: nq, ok, ll ntlh, hl

Puo: Etsetsa medumotshwano e nepahetseng sedikadikwe

### 48 Ho ngola ka seo re se boneng 100

Ho ngola: Rala pale e nang le qalo, bohare le pheletso

Ho ngola: Ngola buka ya dipole o sebedisa tempoleiti ya disehwa;

Pale e be leqalo, bohare le pheletso







## Lekgathe letlang



Ha re ngoleng


Bala leqephe lena, mme o arabe dipotso tse latelang. Hopola ho qala polelo ka **tlhaku e kgolo**, mme o qetelle polelo ka **kgutlo**.

Bolela hore o ka thabela ho nka leeto ho ya ho kae? Hobaneng?

Kapa Bophirima ke eng eo baeti ba ka e bonang?

Ba ka bona

Ke eng seo ba ka se bonang KwaZulu Natal?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

fatshe	phoofolo	jwang	tlhaku	tlou
tshukudu	poone	nwa	tlhapi	tlola
tshehlo	moo	fumanwa	tlhase	tlatsa



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **f**.



Ke fumane mme. Motswana wa Fumane o fiela lebala.

Motswalle o fihlile ka Moqebelo.

O fumane bana bohole ba tjhaketse ha malome.

# Re ya ho kae?




Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao hore o batla ho tjakela hokae, le hore o batla ho bona eng.



Ha re etseng

Taka setshwantsho sekipeng ho bontsha seo o se bonang. Mmapeng bontsha porofensi eo o tla tjakela ho yona.



Ha re ngoleng

Kenya feelwana dipolelong tsena. Borella motswalle wa hao hore ho na le dintho tse kae lethathamong le leng le leng.

Difeellwane

Re bone ditau  ditshwene  ditshukudu le mangau.

Lapeng mme o rata ho re phehela meroho  bohobe  le ditapole.

Lewatleng re bone ditlhapi  maqhubu  leruarua.



Ke batla ho ya thabeng.

Jabu o re "

Sebedisa matshwao a ditsejana ho bontsha se buuwang ke bana bana.

Ha re ngoleng



.

Letsatsi:

# Boemo ba mmui



Ke batla ho  
bona diphoofolo tse  
hlano tse kgolo.

Ann o re "

Molemo o re "

Ha ke batle ho bona mokoti  
o moholo.



Na nka ya thabeng ka  
koloi ya ka e nthusang  
hore ke tsamaye?

Lebo o re "



Boikgathollo

Botsa metswalle e leshome hore ba ka rata  
ho tjhakela ho kae. Botsa "Na o ka ya Table  
Mountain? O ka rata ho ya Addo Elephant  
Park?" Taka masakana kgetlo le leng le le leng  
moo ba dumellanang. Qala ka tlase ho diboloko  
tsena. Masakana a tla shebahala tjena.

Table Mountain	Sandfontein Game park	Gold Reef City	uShaka Marine	Kruger Park	Big Hole	Rain Forest	Pilansberg Park	Addo Elephant Park

Table Mountain								
Sandfontein Game park								
Gold Reef City								
uShaka Marine								
Kruger Park								
Big Hole								
Rain Forest								
Pilansberg Park								
Addo Elephant Park								



Teacher:  
Sign:  
Date:

TEACHER: Sign

Date



Ha re bueng

Bala temana koranteng ebe o bua ka seo o se bonang.

Sheba seo bana ba se ngotseng koranteng.

Ha re baleng



## Ditaba tsa sekolo



Sekolo se ya  
hodimo le tlase

16 Phupjane 2015

Ho ne ho le monate Table

Mountain. Thaba ya teng e bopehile seka tafole. Re fihlile re kgathetse haholo, re hulanya maoto ke mokgathala. Ha o sheba tlase ho thaba o bona motse wa Cape Town kaofela. Bokgabane bo jwalo ha ke so bo bone. Ho ne ho bata hoo re ileng ra tlameha ho apara dijeresi. Ntate e mong ya mosa haholo o ile a thusa ho sututsa motswalle wa ka ya sa tsebeng ho tsamaya ka koloi



ya hae. Ra hlachelwa ke bomadimabe bo boholo ha re le moo. Ati a thella a wa ka phatla. A robeha letsoho. O ne a lla haholo. Re nkile ditshwantsho tse ngata haholo. Ha re kgutla ra ya sebakeng seo ho bolokwang ditlhapi ho sona. Ra bona ditlhapi ka mefuta, tse kgubedu, tse tshehla le tse perese.



Ha re ngoleng

Bala koranta, mme o arabe dipotso tsena.  
Hopola ho qala polelo e nngwe le e nngwe ka  
tlhaku e kgolo. Qetela ka kgutlo.



Ho ba nkile nako e kae ho fihla Table Mountain?

Hobaneng e bitswa Table Mountain?

O bona eng ha o ile Table Mountain?

Ho ile ha etsahala eng ka Ati?

Na sehlooho sa ditaba se nepahetse? Hobaneng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



Ha re ngoleng

Ke mantswe afe a fapaneng ka modumo ho mantswe a qalang bolokong ba pele?



sello	mollo	phehello	koloi	nyakallo	<b>setimamollo</b>
hobaneng	sefateng	thabeng	mmusong	sekolo	sefate
oo	moo	hoo	tseo	seo	phoofolo
bona	sona	tsona	rona	lona	oka



Ha re ngoleng

Mantswe a re bontshang moo dintho di leng teng  
a bitswa mahlalosi. Mohlala.

Bana ba ne ba le ka hodima thaba.

Re bone dipalesa tse ntle ka tlasa tafole.

Ka hara mokotlana wa Ati ho makgethe.

Ke tshwere pene ka hara mokotlana.

Etsa mola ka tlasa  
mahlalosi a sebaka  
dipolelong tsena.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe mantsweng a bontshang nako ya jwale.  
Etsa mola ho bapisa ketso ya lekgathe la nako e fetileng.

matha	tsamaya	ngola	phomola	tantsha
bina	bua	bapala	sheba	mohala
founne	tantshitse	mathile	bapetse	phomotse
binne	tsamaile	shebile	buile	ngotse

Jwale, ngola dipolelo, qala ka **maobane**.

Ke a bapala.

**Maobane ke**

Ke a tsamaya.

**Maobane ke**

Ke a bua.

**Maobane ke**

Ba shebile TV.

**Maobane ba**

Letsatsi:



Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka koranta ya sekolong leqepheng le ka pele. Bua ka ditaba tseo o tla ngola ka tsona koranteng ya hao.



Ngola mehopolo mona.

Ha re ngoleng



Ho etsahetseng?

E etsahetse neng?

E etsahetse, ho kae?

Hobaneng ho ne ho thabisa?



Boikgathollo

Ngola ditaba tsa hao pampiring e ka tlase. Etsa setshwantsho ka pale ya hao.

Lebitso la pampiri

Letsatsi



Sehlooho sa pale

Ngola ditaba tsa hao mona.

Etsa setshwantsho mona.




Teacher:  
Sign:


Date:

TEACHER: Sign



Date



### Leeto la moo ho bolokwang ditlhapi



Tjhakela habo ditlhapi ka mefutafuta. Re boloka  
ditlhapi tse ngata, tse diketekete. Ho na le  
dihlapidimo mona. Ha o ka fihla ka nako ya dijo tsa  
motsheare, o tla fumana ditlhapi tse kgolo di ja dijo  
tsa motsheare.



Ho kenwa ka:  
hora ya borobong (9) hoseng  
Ho kwalwa ka:  
hora ya bohlano (5) thapama



Batho ba baholo – RIO  
Bana – Ha ho tefo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala setshwantsho ebe o araba dipotsa tsena. Hopola ho qala polelo ka **tlhaku e kgolo**, mme o qetele polelo ka **kgutlo**.

Ke eng eo o tla e bona sebakeng sa polokelo ya ditlhapi?

Ho bulwa ka nako mang?

Ho kwalwa neng?

Batho ba baholo ba lefa bokae ho kena?

Bana bona ba lefa bokae?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

Mantswe a tlwaelehileng

tlhapi	tefello	fepa
tlhaku	selllo	fumana
tlhase	tumello	fofa

bona  
bula  
lefa

ngata	fihla
ngola	sehlopha
ngwana	hlwella



TEACHER: Sign

Date

# Sebakeng sa ditlhapi




**Ha re bueng**

Bua le motswalle wa hao ka phousetara e ka leqepheng le fetileng.

Phousetara ena e bua ka eng?

Ke bomang ba ka ratang ho bala ka phousetara ena, bana kapa batho ba baholo? Hobaneng?

Ke diphousetara dife hape tse ding tseo o kileng wa di bond?




**Ha re ngoleng**

Etsa sedikadikwe polelong e nngwe le e nngwe.

O etseditswe mohlala.

**Maetsi**



Tlhapi e **nnyane** e balehile.

Tlhapi e kgolo e na le meno a bohale.

Kgudu e tsamaya butle.

Tlhapi e putswa e ntle.

Tlhapi tse seleng di emisa dibolo nkong tsa tsona tse telele.

Ngola ka wena. Hlalosa hore o jwang. Bolela hore o shebahala jwang. O molelele kapa o mokgutshwanyane? O nonne kapa o mosesanyane?

**Ha re ngoleng**





Ntja ena e lahlehile. Qogela motswalle wa hao ka ntja ena hore e jwang. Etsa setshwantsho se bontshang hore ntja ena e jwang hore batho ba tsebe ho e fumana. Bolela hore ntja ena e ikutlwajwang, le hore e etsa modumo o jwang. Bolela lebitso la ntja. Bolela hore ba bue le mang ha ba fumana ntja.

# NTJA E LAHLEHILENG

E shebahala jwang

E ikutlwajwang

Lebitso la yona

**Ha o fumana ntja, letsetsa.**  
(Tlatsa lebitso la hao)

Nomoro ya ka ya mohala ke

**Ha o fumana ntja ya ka, o e romele atereseng e latelang.**  
(Kenya atereze ya hao)



Teacher: Sign:
Date:




Ha re bueng

Sheba setshwantsho sa motho ya balang ditaba.  
O nahane hore ditaba di mabapi le eng.



Ha re baleng

Tsena ke ditaba tsa serapeng sa diphoofolo tse hlaha sa Pilanesberg.  
Ditaba, Labobedi la lb Phupjane.



Maobane **sehlopha** sa bana ba sekolo se **fihlile** Pilanesberg moo ho bolokwang **diphoofolo** tse hlaha. Bana ba ne ba **tsamaya** ka bese. Ba **tlile** ho tla bona **ditlou**, ditshukudu le diphoofolo tse ding tse hlaha. Bana ba bone ditlou di **Iwantshana** ka dinko tsa tsona tse kgolo.


Ha Thabo a ntse a shebile ditlou di nwa metsi, a bona **senqanqana** se setala.  
A leka ho se **tshwara** empa a wa a tswa **leqeba letsohong**.

**Titjhere** a mo isa **sepetlele**. Ha ba le sepetlele, ba fumana senqanqana ka **pokothong** ya hae.



Ha re ngoleng

Bala koranta mme o arabe dipotso tsena.  
Hopola ho qala polelo ka **tlhaku e kgolo**, mme o qetelle polelo  
ka **kgutlo**.



Ban aba ne ba le serapeng sa diphooftolo sa Pilansburg ka letsatsi lefe?

Hlalosa tatellano ya diketsahalo tse lebisitseng hore Kim a ye tliliniking.

Pele o



Yaba o

Qetellong a



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona  
bukeng ya hao ya ho ngola.



se <b>hl</b> ophapha	diphoo <b>f</b> olo	Iwant <b>sh</b> a	tlou	<b>tjh</b> aketse
fih <b>lh</b> ile	moo	tshaba	tlola	<b>titj</b> here
hlaha	poone	tshela	tlloo	<b>tjh</b> aka



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe mantsweng a bontshang ketsahalo e fetileng. Etsa  
mola ho bapisa mantswe a bontshang ketsahalo e fetileng le mantswe a  
bontshang ketsahalo ya honajwale.

rutile	tloha	hlaha	fihla	nka
tsamaya	shebile	tlöhile	tsamaile	lekile
sheba	tsoha	hlahile	nkile	fihlile
tsohile	jala	ruta	leka	jadile



**Ha re etseng**

Ngola ditaba o bontsha ketso e etsahetseng. Etsa e ka o mobadi wa ditaba tsa TV, o bolelle batho kaofela ditaba tsena.



**Ha re ngoleng**

Ngola dipolelo ka ketsahalo tse fetileng.  
Jwale di ngole ka ketsahalo tse tläng.

**Makgathe**

Ke ya sekolong.

Maobane ke ile

Hosane ke tla

Ke nwa meriana.

Maobane

Hosane

Ke sheba TV.

Maobane

Hosane



**Ha re ngoleng**

Sebedisa matshwao a ditsejana ho bontsha hore ba reng.



Ke thabile.

Anno re "

.

.




Re ilo  
palama bese.

Molemo o re "

"

Jabu o re "

Ba tla fihla kamora  
nako sekolong.



"

.



O motswalle wa  
sebele.

Bongi o re "

"

.



Boikgathollo

Sheba setshwantsho sa tlou e nwang metsi.  
Hlalosetsa motswalle wa hao seo o se boneng.



### Tlou e nwa metsi jwang?

E monya metsi ka mokadi pele.  
E nke mokadi e o kenyé ka molomong.  
Ebe e tshwella metsi ka molomong.



Teacher:  
Sign:

Date:

# Sebakeng sa ditlou – Addo



**Ha re bueng**

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



**Ha re baleng**

Bala bukatsatsi ya Molemo moo a buang ka leeto la Addo sebakeng sa ditlou.

Dumela bukatsatsi

14 Motsheanong 2015

Letsatsi lena e ne e le letsatsi le monate. Ke ne ke keteka letsatsi la ka la tswalo. Titjhere wa ka o ile a re isa Addo, sebakeng sa ditlou. Ke ne ke na le metswalle ya ka Mosi le Ati.

Re bone ditlou ka mefuta ya tsona, di na le maoto a matenya, letlalo la teng le mahwashe. Ditlou di matla haholo, di ka phethola koloi. Tlou ke phoofolo e ratang madinyane a yona. Ha o ka wa nka ngwana wa yona e tla o bolaya. E hlokomela bana ba yona.

Ha re phomotse moo, ke ile ka rola dieta. Tshwene ya phamola seeta sa ka letsohong le letshehadi ya baleha ya dikela hole kwana. Ke ile hae ke rwetse seeta se le seng. Leha ho le jwalo, ha ke fihla hae, ke ne ke thabetse ho ja kuku ya ka e monate ya moketjana wa ka.

Thabo





Ha re ngoleng

Bala bukatsatsi ebe o araba dipotso tsena.

Hopola ho qala polelo ka **tlhaku e kgolo**, mme o qetelle polelo ka **kgutlo**.

Bana ba ne ba ile kae?

Ba ne ba ile

Thabo o lahlehetswe ke eng ha ba dutse?

O lahlehetswe ke

Di lahlehile jwang? Ke mang ya di nkileng?

Tshwene e balehetse kae ka seeta?

Hobaneng Thabo a ne a thabetse ho fihla hae?

O ne a thabetse ho



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

phamola

metswalle

tsatsi

tshwene

phethola

rwetswe

letsatsi

letshehadi

phomotse

hlanoletswe

letsohog

tshehla



Mantswe a  
tlwaelehileng  
ditlou  
letsatsi  
fihla



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise se etsahalang hona jwale, le se ileng sa etsahala.

tlile	shebile	utswitse	tlohile	nkile	ema	tsamaile	bona
-------	---------	----------	---------	-------	-----	----------	------

tloha	nka	bone	sheba	eme	etlo	utswa	tsamaya
-------	-----	------	-------	-----	------	-------	---------

# Ditaba tse ding tsa Addo, sebakeng sa ditlou



**Ha re etseng**

Etsa tshwantshiso ka se ileng sa hlahela Molemo, Addo.  
E mong wa metswalle ya hao e be tshwene.



**Ha re ngoleng**

Bapisa mantswe a ka letsohong le letshehadi le  
mantswe a letsohong le letona ho etsa polelo.

**Ha o ja diperekisi tse tala**

Meroho e aha

Ke nyorilwe

Ke kgathetse

ke batla ho nwa metsi.

o tla tshwarwa ke mala.

ke batla ho robala.

mmele.



**Ha re ngoleng**

Ngola hore o tla etsang bekeng ena. Fapanyetsanang ka dibuka le metswalle ya hao. Shebang hore na ho na le matsatsi ao le sa etseng letho.



## BUKANA

Lebitso la ka	Kgwedi
Letsatsi	Letsatsi
	Seo ke tla se etsa



Boikgathollo

Sebedisa bukana matsatsi a mane.

Ngola ditaba tsa boemo ba lehodimo le ditaba tse ding.

Qala ho ngola ka ditaba tsa kajeno. Jwale ngola hape hosane le letsatsi le hlahlamang ho fihlela o qeta ho ngola bukatsatsi ya hao.

Bukatsatsi e ratehang

Letsatsi



Bukatsatsi e ratehang

Letsatsi



Bukatsatsi e ratehang

Letsatsi



Bukatsatsi e ratehang

Letsatsi




Teacher: Sign:
Date:



Ha re bueng

Sheba karete ya poso mme o bue ka seo o se bonang.



Tumi ya ratehang 16 Phupjane 2015

Ke nahanne hore o tla thabela ho fumana karate ena ya poso. Ke ile ka nahana hona ha ke le Gold Reef City, Johannesburg. Re ile ra kgannela Johannesburg, ho tletse batho mebileng, ha ho tsamaehe. Re bone setediamo sa Soccer City, Se seholo haholo. Se ka nka batho ba 90 000 ka nako e le nngwe. Batho ba shebella bolo le rugby hona moo.

Gold Reef City re ile tlase moo ho leng lefifi, ka morafong. Ho ne ho le lefifi haholo, ke ile ka sebedisa lantere hore ke bone. Ha re etswa morafong re ile ra palama sefufamoyeng. Ke ile ka hoelletsa hobane se ne se fofa ka potlako e tshabehang.

Ke lakatsa eka o ka tla le rona ka nako e tlang.

Ke nna

Motswala wa hao

Bongi



Dumi Makhanya  
12 Steve Biko Rd  
Soweto  
South Africa  
3219





Ha re ngoleng

Bala karete ya poso mme o arabe dipotso tsena.

Hopola ho qala polelo ka **tlhaku e kgolo**, mme o qetelle polelo ka **kgutlo**.

Thabo o ngoletse mang?

Thabo o ne a ile hokae?

Ke eng ntho tse pedi tseo Thabo a di ngotseng?

Ho ne ho le jwang tlase morafong?

Thabo o ngotse karete ya poso neng?

Na o ile a ba le nako e monate moo? Hobaneng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



**nahanne**

**tletse**

**hoeletsa**

**lakatsa**

**kgannela**

**potlako**

**moelelo**

**tsamaya**

**banna**

**tlisa**

**pale**

**ngotse**



Ha re ngoleng

Kenya | Kapa **ts** kapa **sek** kapa **ok** kapa **wa** mantsweng a latelang, o a bapise le ditshwantsho tse nepahetseng.



hoe \_\_\_\_\_ etsa

\_\_\_\_\_ ela

\_\_\_\_\_ olo

n\_\_\_\_\_ a

n\_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ka letsohong le letshehadi le a letsohong le letona ho etsa polelo e nepahetseng.



Ke hweleditse hobane

Ho ne ho le lefifi

Pula e ne e ena empa

ra sebedisa lantere ho bona.

ho ne ho sa bate.

sefamoyeng se ne se fofa  
ka potlako.



Ha re ngoleng

Bala karete ya poso ebe o qetella dipolelo tsena.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

kgolo

seholo

potlako

lefifi

tlase

Soccer City ke setediamo se \_\_\_\_\_.

Re palame sefamoyeng se neng se fofa ka \_\_\_\_\_.

Re ile tlase morafong ho \_\_\_\_\_.



Ha re ngoleng

Kgetha o etse sedikadikwe lentsweng le ka letsohong le letshehadi  
kapa lentsweng le ka letsohong le letona ho etsa polelo e utlwahalang.  
Mantswe ana a hhalosa batho kapa dintho.



Titjhere ya lokileng/kgopo o bua le ngwanana ya thibang ditsebe/bohlale.

Koloi e kgolo/nyane e tsamaya butle mmileng o thotseng/lerata.

Monna e mosesane/moteny a mathisa kolobe e otileng/nonneng.

Ngwanana e motle/mobe o kene tlung e ditshila/hlwekileng.

Serapa se hlwekileng/ditshila se tletse dijalo tse shweleng/phelang.

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Jwale ngola dipolelo tsa hao tse  
hlalosang motho kapa ntho.

Handwriting practice lines for the sentence "Jwale ngola dipolelo tsa hao tse hlalosang motho kapa ntho."



Boikgathollo

Romella metswalle ya hao e mmedi dikarata tsa poso.  
Ba boelle ka seo o se boneng ha o tjaketse Gold Reef City.



Handwriting practice lines for the sentence "Romella metswalle ya hao e mmedi dikarata tsa poso. Ba boelle ka seo o se boneng ha o tjaketse Gold Reef City."



Teacher:  
Sign:  
  
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.

Ha re baleng





## Re ile ra kgutlela hae kaofela ha rona

Ati le metswalle ya hae ba **kgutlile** ka terene. Terene e ne e **tsamaya butle**. E tsamaya **dithabeng** e eya hodimo, ya theoha thabeng ka lebelo le leholo. Terene e tlwaelehileng.



Amo le **metswalle** ya hae ba **tsamaile** ka Gautrain. Mof. Zita o ne a kganna terene. Terene e ne e le **thokwa** ka mmala e tsamaya ka lebelo le fetang la terene e tlwaelehileng. Amo o itse o ne a **thabile** haholo ho palama terene ena.

Metswalle ya Molemo e **kgutlile** ka bese e tshehla. Tsela e ne e sa loka, e na le dikoti. Bese e ne e kgohlopa ha e tsamaya. Ha e nka **mothinya** e ne e **thekesela**. Re ne re **tshohile** haholo, ra thaba ha re fihla hae re sa tswa dikotsi.



Ba bang ba rona ba **kgutletse** hae ka kariki ya tonki. Kariki e ne e le **kgubedu** tlere ka mmala. E ne e tsamaya **butle**. Re ne re **thabela** ho bona difate, dipalesa le matlo ha re ntse re tsamaya **butle** jwalo.



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tsena.

Dipalangwana	Di shebahala jwang?	Di ne di tsamaya jwang?	Bana ba ne ba ikutlwajwang?
	Telele le bosehla	Lebelo haholo	Ba thabile



Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana makhetjiling a nepahetseng.



butswetse

kapele

tshwene

dutla

senotlolo

butle

tonki

hotse


tjhupu





Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka  
mefuta ena e mmedi ya  
dipalangwang. Ke eng tse tshwanang  
tseo di di etsang. Di fapanje jwang?



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ka letsohong le letona le mantswe  
a nepahetseng a ka letsohong le letshehadi ho etsa polelo.



Terene e telele

Gautrain e kgutshwane e  
thokwa

Kariki ya tonki e kgubedu

Bese e tshehla

e ne e tsitsinyeha ha e tsamaya.

e tsamaya butle.

e tsamaile kapele.

e tsamaya butle e etsa methinya.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa phoofolo kapa mofuta wa sepalangwang.  
Ngola dipolelo tse pedi ho hlalosa hona.




Bapisa mantswe ana le ditshwantsho tse nepahetseng.



nkwe



tlou



tau



thuhlo



tshukudu



qwaha

letshwala

okotopase

tlhapi

pela

phenkwini

ntja ya lewatle




Teacher:  
Sign:  
  
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.




Ha re baleng




### Qalong

Ke eme pela noka ke shebile ditlou di nwa metsi. Tse pedi tsa tsona di ne di lwana.




### Bohareng

Ka **motsotswana** ka bona **senqanqane**. Yaba ke a se lelekisa.



Ha ke ntse ke lelekisa senqanqane ka **kgotjwa** ke **lejwe** ka wela ka mokoting, ka tswa kotsi. Ka utlwa ho le **bohloko** letsohong yaba ke bona leqeba le tswa madi.



### Pheletsong

**Titjhore** a nkisa sepetlele. Ngaka ya ntshaba ka nalete, ya **roka** leqeba la ka mme a mpha le meriana.



**Ha re ngoleng**

Bala pale mme o arabe dipotsa tsena. Hopola ho qala polelo e nngwe le e nngwe ka **tlhaku e kgolo**. Qetela ka **kgutlo**.



**Thabo o ne a etsang qalong ya pale?**




**O tswile kotsi a etsang?**



**Ngaka e mo entseng?**



**O nahana hore Thabo o ikutlwile jwang ngakeng?**



**E fa pale ena lebitso?**



**Tlotlontswe**

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



lebelletse	ntlhaba	bohloko	senqanqane	roka
shebelletse	ntlhala	hlapa	nqalong	oka
tefello	ntlhantsha	hlwella	nqala	ithoka



**Ha re ngoleng**

Ngola dipolelo tse pedi ka mantswe ana ho bontsha meeleo ya ona e fapaneng:

**Noka e tletse metsi.**

**Noka nama ka letswai.**

**Hlaha**

**Hlaha**

**Loha**

**Loha**

# Ho ngola ka seo re se boneng



Ha re bueng

Bua ka pale eo o tla e ngola.



Ha re ngoleng

O tla ngola ka eng qalang?  
O tla ngola ka eng bohareng?  
O tla qetella pale ya hao jwang?



Qalang

Bohareng

Pheletsong



Ha re ngoleng

Qala ho ngola pale ya hao mona. E bale  
o e lokise pele o e ngola bukeng.



---



Boikgathollo

Seha leqepheng le latelang. Etsa buka. Leqepheng le qalang, ngola lebitso la buka.  
Ngola lebitso la hao ka tlasa lebitso la buka, hobane ke wena mongodi. Etsa setshwantsho.  
Jwale ngola pale e nang le qalo, bohare le pheletso.





Etsa setshwantsho mona.

DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao



Dilemo tsa hao

Moo o dulang

Ngola lebitso la buka mona.

Ngola lebitso la hao (o mongodi).

8

1



5

4

Tswela pele ka pale ya hao mona le ledepheng la 5.



Tak a setshwantsho mona.

Tak a setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.

Qala ho ngola pale ya hao mona ebe o ya leqepheng la 3.

---

---

---

---

2

3

Tswela pele ka pale ya hao mona.



Taka setshwantsho mona.

Qetella pale ya hao mona.

---

---

---

---

7

9

Ngola se etshachetseng phelletsong ya pale ya hao.



Taka setshwantsho mona.



## Tema 4: Tikoloho ya rona



## Kotara ya 2: Dibeke 5–8

### 49 Tau le tweba 104

Ho bala le kutlwisiso (Moqoqo)  
Ho ngola: Kutlwisiso ya dipotsa tsa kgetho e ngata  
Ho bua: Seha diphaphete tsa menwana mme o di sebedise ho phetha pale ya tau le tweba

### 50 Tau e kgolo le tweba e nyenyanne 106

Puo: Fetoleta dipudulwana tsa puo ho mmui  
Medumo: Mantswe a qalang ka modumo o kang “ng”, nn, nk, hl, th, ts  
Puo: Malatodi  
Puo: Matshwao a puo  
Ho ngola: Ngolla e mong ya o thusiseng karete ya teboho

### 51 Mmutlanyana le kgudu 108

Ho bala le kutlwisiso: (Moqoqo)  
Puo: Ngola dipolelo ho bontsha meeleo e fapaneng ya medumotshwano

### 52 Lebelo la diphofolo 110

Ho bua: Qoqa ka dilotho  
Ho ngola: Ngola dipolelo ho bontsha se etsahetseng qalong, bohareng le pheletsong ya pale ya mmutla le kgudu  
Puo: Ngola dikgutsufatso kabotlalo  
Boikgathollo: (papadi ya borotong)

### 53 Letsatsi le moyo 112

Ho bala le kutlwisiso: (Moqoqo)  
Medumo: tlh, th, tl, hl, tj

### 54 Thodisano e kgolo 114

Ho bua: Tshwantshisa pale ya Letsatsi le Moya;  
Ho ne ho tla etsahala eng ha pale e ne e ka kenyeletsa moyo le pula?  
Etsetsa maetsi didikadikwe  
Ho ngola: Ngola polelo ka se seng le se seng sa ditshwantsho; (lekgatthe letswelli)  
Hlalosa ditshwantsho tse bontshang maemo a fapaneng a kgwedi

Taka setshwantsho sa kgwedi  
Mantaha o mongle o mong kgwedding ena mme o bolele hore e boemong bofe

### 55 Ati o palame baesekel 116

Ho bala le kutlwisiso: (Moqoqo)  
Medumo: kg, tsh, tjhw, qh

### 56 Leeto la Ati la Baesekel 118

Ho bua: Tshwantshisa pale ena  
Puo: Nyalanya makgethi le mabitso  
Puo: Ngola dipolelo hape di le ho lekgatthe lefetile mme o qale ka Maobane  
Puo: Sebedisa “ya” ho bontsha thuuo Pehelo e bonwang: Bala seo Ati le Mosi ba se tjholong mme o kenyenomoro e nepahetseng ya sebaka se seng le se seng mmapeng; (qeto e fihlellwang le se bolelwang ke ditshwantsho)

### 57 Ati o a hlwekisa 120

Ho bala le kutlwisiso: (Moqoqo le phousetara)  
Medumo: q, tsh, kg, hl  
Puo: Makgethi

### 58 Letsema le leholo la ho hlwekisa 122

Ho bua: Qoqang kamoo le ka hlwekisang sekolo sa hen  
Ho ngola: Ngola serapa ka sekolo sa hen  
Puo: Tlatsa makgethi a siilweng; Sebedisa “ya” ho bontsha thuuo  
Ho ngola: Etsa phousetara e memang bana ho tla thusa ho hlwekisa sekolo

### 59 Re qwelela lewatleng 124

Ho bala le kutlwisiso: (Moqoqo)

### 60 Ka tlasa lewatle 126

Ho bua: Tshwantshisa pale  
Mosebetsi wa mantswe:  
dihlongwanthao kg, tjh, tsw, ll

Ho ngola: Qetella pale.....

Ho bua: Sebedisa dingolwa tse setshwantshong ho bolella motswalli wa hao hore ke eng ha se sng le se seng moo se le bohlokwa

### 61 Lefatshe la dikokonyana 128

Ho bala le kutlwisiso:  
(Sengolwa sa tlhahiso leseding)

Medumo: Arola mantswe ka dinoko  
Medumo: lentswe la senoko se le seng



### 62 Ditaba tse ding ka dikokonyana 130

Hlalosa setshwantsho  
Puo: Ngola dipolelo hape di le lekgatheng lefetile mme di qala ka Maobane  
Mosebetsi wa mantswe: lentswe le bontshang ketso e etsahalang hona jwale  
Puo: Sebedisa -ile lentsweng ho bontsha ketso e fetileng  
Boikgathollo: Taka ditshwantsho tsa difahleho ho bontsha maikutlo ana a latelang: thabo, kgalefo, tlhonamo le makalo

### 63 Re a bala 132

Ho bala: Bua ka mofuta wa sengolwa  
Mosebetsi wa mantswe: Arola lentswe ho ya ka medumo

### 64 A re ngoleng pale 134

Ho bua: Qoqa ka dibapadi paleng;  
Bolela seo o se ratileng haholo ka pale ena

Ho ngola  
Ngola buka ya pale o sebedisa tempoleiti ya disehwa

### Bukantswe ya ka 137






Ha re bueng

Nkgono wa Ati o qoqa pale eo a e ratang haholo. A re shebeng setshwantsho mme re buisane ka sona.



Ha re baleng



### Tau e kgolo le tweba e nyenyane

Ka tsatsi le leng tweba e nnyane/nyenyane e ile ya tsosa tau e robetse ka phoso. Tau ya halefa ya re "Na nka tsoswa ke ntho e fokolang tjena. Ke tla o tlenya ke o je."

Tau ya penya mohatla wa tweba ka maoto.

"Jo! Mong. Tau, ke maswabi, ntshwarele, ke entse phoso, se ntje, ke a fokola, ke twebanyana e nyenyane."

"O nepile," ho bua tau. "Nkeke ka kgora ha nka ja ntho e fokolang jwale ka wena, tloha mona!"

"Ke a leboha, monghadi Tau," ho bolela tweba. "Ka le leng la matsatsi ke tla o pholosa le nna."

"Ha ha ha!" ho rora tau. "Wena o fokola tjee, o ka nthusa jwang? O seswaswi ke a o bona. Nna ke morena wa diphoofolo kaofela, ha ke hloke thuso ya hao."

Ka le leng la matsatsi, tau e itsamaela ya hlahelwa ke bothata. Moo e ntseng e tsamaya ya kgoptjwa ya tshwaswa ke sefi sa setsumi se seng ya wela fatshe potlo. "Thusang! Thusang!" Tweba ya utlwa lerata lena, mme ya matha, ho thusa Tau.

"Na nka o thusa," ke tweba eo.

"O ka nthusa ka eng wena, o a fokola" ho bua Tau.

Tweba ya qala ho loma sefi sena, ya se etsa ditokana tse nyenyane. Yaba ke ho pholoha ha tau.

"Ke ne ke o tella monna empa tjhee, o nthusitse ke a o hlompha ho tloha kajeno," ho rialo Tau.





Ha re ngoleng

Bala pale ebe o kgetha karabo e nepahetseng.

Pale ena e re ruta eng?

A Ho bonolo ho thetsa Tau.

B Ha o a tlameha ho ba moholo ho thusa ba mathateng.

Hobaneng Tau e ne e etsa lerata?

A E ne e hloka thuso.

B E ne e batla tweba e tsamaye.

Tau e ile ya nahana eng ha e bona Tweba?

A E nahanne hore tweba ha e na bokgoni ba ho thusa.

B E nahanne hore tweba e a tella.

Ngola karabo ya potso ena:

Ke eng seo re ka ithutang sona paleng ena?

Mantswe a tlwaelehileng


nnyanne/  
nyehnyane  
nepile  
thusa



Boikgathollo

Seha setshwantsho  
sena, mme o se behe  
menwaneng ya hao.  
Se sebedise ho o thusa ho  
pheta pale ya hao.

O tla fumana se sehwang ka  
morao ho buka.



# Tau e kgolo le tweba e nyenyane



Ha re ngoleng

Ngola hore na tau le tweba di ne di re eng.  
Sebedisa matshwao a ditsejana.



Se ntje, monghadi  
Tau. Ke tla o  
thusa ka le leng la  
matsatsi.

Tweba e itse, "

"

Tau e itse, "

"

O fokola haholo.

O ka se nthuse ka letho.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



nna	nkama	hloke	thuso	setsomi
monna	nkotla	hlahelwa	thusa	matsatsi



Ha re ngoleng

Etsa mola mantsweng a hananang le ana. Re o etseditse mohlala.

motenya	kgolo	telele	thabile	mpe
---------	-------	--------	---------	-----

kgutswane	mosesane	ntle	nyane	kgenne
-----------	----------	------	-------	--------



Ha re ngoleng

Kenya matshwao polelong tse latelang.

ho ne ho tjhesa, tau e nyenyane ya bona tweba e kgolo

tau e nyenyane e ne e fokola, tweba e kgolo e ne e le matla


tau e ne e le bobebe, ha tweba e ne e le boima

setsomi se lokileng se ile sa tjheha sefi ho tshwasa tau e fosahetseng



Boikgathollo

Ngola karete o lebohe motho ya kileng a o thusa. Ka pele ho karete ngola molaetsa o mokgutshwanyane. Ka hare ho karete, bolela hore o thusitswe jwang.



# Mmutlanyana le kgudu




Ha re bueng

Na nkongo o o qoqela dipale? O tla re balla pale eo nkongo wa Amo a ratang ho e pheta.  
Sheba ditshwantsho mme o bolele hore pale e bua ka eng.




Ha re baleng





## Mmutlanyana le kgudu

Kgalekgale, mmutlanyana le kgudu, di ne di dula mmoho. Di dula morung o teteaneng o motsho motsho. Kgudu e ne e tsamaya butle, mme mmutlanyana o ne o tsheha kgudu kamehla ka lebaka la lenama. Ka le leng la matsatsi, mmutlanyana wa re ho kgudu "Motswalle a re kenele tlhodisano ya lebelo" Diphoofolo tsohle tsa bokana ho tla shebella diphoofolo tsena. Di qabohile haholo ho bona kamoo kgudu e neng e tsamaya butle kateng.



Lebelo la qala, Mmutlanyana a matha ka lebelo le leholo. Ha Mmutlanyana o hetla, ha o a ka wa bona moo kgudu e feletseng teng, Mmutlanyana: "Hei, kgudu o hokae mmabotswa. O tsamaya butle. Ke a phomola jwale. Ke tla qala ho matha ha kgudu e atamela." Mmutlanyana a ya ka boroko. Moo a ntseng a robetse, a utlwa diphoofolo tse ding di kgotsa.





O nahanne hore o ne a lora.  
Ha a tsoha a bona kgudu e se e le pela mola  
wa makgaola kgang.

Bala pale mme o arabe dipotsotse latelang. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella polelo ka **kgutlo**.

**Ha re ngoleng**




Ke mang ya hlotseng? Hobaneng?

Ke bomang ba neng ba shebelletse lebelo?

Mmutlanyana o phomotse hokae?

Ngola seholoo sa pale ena.



**Tlotlontswe**

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

butle	qoqela	mmoho	kgaola
hetla	qala	mmutla	kgang

**Mantswe a tlwaelehileng**

qala  
butle  
tlholo  
shebella





Ha re etseng

Bapisa dilotho le phoofolo e nepahetseng ka letsohong le letona ka ho etsa mola o di kopanyang.



Ke bina hamonate  
hlabula, ke hlwelletse sefateng.  
Nka fofela lapeng.



Ke tsamaya butle.  
Ke phela ka metsing, ke rata  
ho sesa.



Ke tlangwa ka  
ditomo, ke a palangwa.  
Ke tsamaya butle, hlooho ya  
ka ha o e bone ha ke  
tsamaya.



Ke loma habohloko,  
ke behela mahe a  
tswekere. Nna ke eng?



Ha re ngoleng

Ngola polelo ya bohlokwa ka se etsahetseng qalong, bohareng le  
pheletsong ya pale ya Mmutlanyana le kgudu.



**Qalong**

**Bohareng**

**Pheletsong**



Ha re ngoleng

Ngola bongata ba  
mantswe ana.



motho	batho
tlhapi	
moya	
letsatsi	

**Kgutsufatso**

kgudu	
mmutlanyana	
tau	
tweba	

# Dikao taelo...



Boikgathollo

Tlhodisano le motswalle wa hao. Bidikisa sente. Ha sente e bontsha ka hloohong tsamaya dibaka tse pedi; ha e le ka mohatleng, kgutlela morao sebaka se le seng. Bala hore ho ngotsweng bolokong boo o fihletseng ho bona. Etsa kamoo o bolellwang kateng.

QALA

Bina pina.



Opa diatla.



Bolela lentswe le qalang ka E.

Beha buka hloohong.



Bolela lentswe le nang le modumo O.



Beha pensele monwaneng.



Bolela lentswe le qalang ka modumo Kg.



Bolela lentswe le nang le medumo e meraro.

Bolela lentswe le nang le medumo e mmedi.

Ke lentswe lefeng le hananang le motjheso?



Bala lentswe mokoloko.



Ke letsatsi lefe le tl Lang ka mora Labone



Bolela letsatsi le tl Lang ka mora Mantaha.

Bolela lentswe le nang le modumo o tshwanang le tshola.

Bolela letsatsi la kajeno.



Ngola lentswe le qalang ka modumo B.



Bolela lentswe le nang le medumo e mene.

Bolela hore na o batla ho ba eng ha o hodile.



Kwala mahlo o bonye.



Bolela lentswe le nang le modumo o tshwanang le tjhelete



Supa ka morao ho sekolo.



Peleta lebitso la hao o qala qetellong ya lona.

QETELA

Teacher: Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Letsatsi le moyo




Ha re bueng

Ena ke pale ya bohlokwa ya nkongo wa Ati.  
Sheba setshwantsho o bolele hore pale e bua ka eng.



Ha re baleng




## Letsatsi le moyo

Ka le leng la matsatsi, ha tsoha moyo o matla. Difate tsa robeha, difenstere tsa thubeha. Moya o ne o le motlotlo mme wa re: "Ke matla le ho feta difate, ke feta le letsatsi."



Letsatsi la hlaha ka mora maru la araba la re: "le kgale moyo, ke matla ho o feta."

"Ha re be le tlhodisano re bone hore na ya matla ke mang," ho bua moyo. "Nna ke tla qala. Bona hore ke matla jwang?" ho tjhoMoya. "Nkaetsahore dinatla di hlobole dijase."



Letsatsi la tjhaba. Bohle ra thaba, ra futhumala.

Monna ka jase le yena a nyakalla mme hlobola jase.

Letsatsi la thaba la re:

"Ke nna mohlodi, ke mampodi!"



Ha re ngoleng

Araba dipotsa tsena. Lentswe la pele la karabo  
le tshwanetse ho qala ka **tlhaku e kgolo**.  
Hopola ho qetella polelo ka **kgutlo**.



Ke bomang dibapadi tsa bohlokwa paleng?

Ho etsahetseng ha moyo o foka?

Ha letsatsi le tjhaba ho etsahetse eng?

Ho ne ho ka etsahala eng ha pula e ne e ka kenela tlhodisano?  
Hobaneng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o  
ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



Mantswe a  
tlwaelehileng


tsoha  
robala  
matla  
kgale

<b>tlhodisano</b>	<b>futhumala</b>	<b>tjhesa</b>	<b>matla</b>	<b>lobola</b>
<b>tlhaku</b>	<b>thubeha</b>	<b>tjho</b>	<b>dinatla</b>	<b>lobole</b>
<b>tlhoriso</b>	<b>thaba</b>	<b>tjhaba</b>	<b>motlotlo</b>	<b>lahala</b>



Ha re etseng

Etsang tshwantshiso le motswalle wa hao ho bontsha  
hore ke mang ya matla. Tshwantshisong ya lona, ho be le **letsatsi**,  
**kgwedi, moyo le pula**. E mong wa lona a apare jase.



Ha re ngoleng

Etsang sedikadikwe mantsweng a bontshang ketso.

mathile

sesa

nahana

thimola

nako

ngola

leino

bala

nkile

rahile

bapala

robala

jwang

papadi

phatsimile

tsamaya

rata

moshemane

tsheha

robetse



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.



1.

2.


3.

4.



Boikgathollo

Bala ka kgwedi le letsatsi, qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng.



### Letsatsi le kgwedi

Kgwedi e shebahala e sa tshwane le kamehla, ke hobane ha e ntse e dikoloha letsatsi le kganyetsa dibakeng tse fapaneng tsa kgwedi. Mabitso a na a latelang ke mabitso a hhalosang boemo ba kgwedi ka dinako tse fapaneng.

kgwedi e feletseng	kgwedi e halofo	kgwedi e tolkileng	kgwedi e ntjha



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka **tlhaku** e **kgolo**. Hopola ho qetella polelo ka **kgetlo**.

O bona kgwedi e jwang kajeno?

Sheba boema ba kgwedi ka bo Mantaha ba bane kgwedding ena, mme o etse setshwantsho se bontshang boemo ba yona kgetlo le leng le leng.



Teacher: Sign:
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.




Ha re baleng

### Baesekelē e ntjha

Moholwane wa Ati o reketswe baesekelē e ntjha ha a qeta selemo sa leshome. Baesekelē ena e ntle, e kgubedu. Kgale Ati a lakatsa ho ba le mpho e ntle jwalo. Ka le leng la matsatsi, Ati o ile a kopa moholwane wa hae hore a mo kadime baesekelē. Thabo o ne a sa rate, a mo hlokomella baesekelē ya hae. O ile a thaba haholo ha abuti wa hae Thabo a mo kadima baesekelē. A qhomela hodimo ke thabo.

Ba palame jwalo le motswalle wa hae Mosi. Ba tsamaya dihlahleng tse tshabehang, tlasa difate tse teteaneng. Ba fetile le borokgong bo tshosang, bo bolelele. Naha e ne e le ntle e boheha.

Ka mora hore ba tshele borokgo ba bona dibotlolo tse ngata di tjhwatlehile. Ho ne ho le bohlaswa ebile ho nkga phu! Ho ile ha e ba boima ho swaela baesekelē ka thoko, ha ba hetla ba fumana hore lebidi la morao le tswile moyo. Le





hlabilwe ke dibotlolo. Ati o ile a tlameha ho jara baesekelé ho ya hae.  
A sulafallwa haholo tsatsing leo.  
A kopa Thabo ho mo thusa ho lokisa baesekelé.



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka **tlhaku e kgolo**. Hopola ho qetella polelo ka **kgutlo**.

Ati o ne a palame baesekelé ya mang?

Ke eng e ileng ya senya lebidi la baesekelé?

O ile a isa baesekelé jwang hae?

O nahanang ka batho ba silafatsang naha?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka  
lebekoseng, o ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya  
ho ngola.

kgale	qhomela	tshela	tjhwatla
kgubedu	qhoba	tshabeha	tjhwatjhwaselā
kgaba	qhotsa	tsheha	tjhwatlehile



Mantswe a  
tlwaelehileng

kgubedu  
thaba  
dibotlolo  
baesekelé

# Leeto la Ati la Baesekele



**Ha re etseng.....**

Etsa tshwantshiso moo o bontshang Ati a kopa Thabo, moholwane wa hae ho palama baesekele ya hae. Bontsha Ati le Mosi ba palame baesekele. Bontsha Ati a jarile baesekele. Bontsha Ati a bolella Thabo kamoo baesekele e senyehileng kateng. Bontsha kamoo Thabo a ileng a sulafallwa kateng ha a bona baesekele ya hae.



**Ha re ngoleng**

Re sehelletse lebitso polelong e nngwe le e nngwe mola. Jwale polelong tse latelang etsa sedikadikwe mahlalosing.

**Mabitso le makgethi**

Mabitso ke mabitso  
a batho kapa dirtho.  
Mahlalosi a re halosetsa  
kamoo batho le ditho di  
leng kateng.

O we le baeskeleneng.

O ne a kganna baesekele difateng tse telele.

O ne a feta borokgong bo boholo.

Moya o tswile lebiding la baesekele.

O kgannile baesekele hoseng haholo.

O kgannile baesekele hoseng haholo.



**Ha re ngoleng**

Ngololla dipolelo tsena, o qala ka **Maobane**. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

**palame**

**shebile**

**ile**

**bontshitse**

O palame baesekele.

**Maobane o**

Ke shebile digalase.

**Maobane ke**

O nka baesekele.

**Maobane**

O lokisa baesekele.

**Maobane**



## Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tse latelang ka ho sebedisa mahokela ana,  
ya, wa, tsa


Baesekele _ Thabo	Buka _ Amo	Mme <b>wa</b> Ati
Ntja _ Ati	Apole _ Titjhore	Pene _ Amo
Mohatla _ Tau	Dieta _ Amo	Koloi _ ntate



## Boikgathollo

Bala ditaba tsa  
Ati le Mosi ha  
ba ne ba palame  
baesekele.  
Ngola dinomoro  
tsa dibaka tse fapaneng mmapeng.  
O etseditswe mohlala polelong ya  
pele.

1	Ha re reke senomaphodi.
2	Sheba kamoo naha e leng ntle kateng.
3	Tsela ena e na le methinya e mengata.
4	Jo! Bohlaswa bo bokana. Dibotlolo di tjhwatlehile.
5	Borokgo bona bo se ke ba wela.
6	Ke tlameha ho kganna ka hloko.



Teacher:  
Sign:  
  
Date:



Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng



Ha re bueng

Bona setshwantsho se  
entsweng ke Ati le Mosi.



### Letsema la ho hlwekisa

Ati le Mosi ba qoqetse titjhere ya bona ka ditshila toropong ya bona. Titjhere wa bona a ba kgothalletsa ho mema metswalle ya bona ho ba thusa. Ba ile ba etsa setshwantsho se setle se bontshang letsema la ho hlwekisa. Bana ba ile ba phallela ho tla hlwekisa. Ba ile ba thonaka dibotlolo tse tjhwatlehileng, makotikoti le dipampiri tse tabohileng.

Re tlamehile ho dula bakeng se hlwekileng.  
Ditshila di mpe, ebile di a kudisa.

Hlwekisa dinoka le moo re phomolang teng.

Ha re kopanyeng matsoho ho boloka  
naha ya rona e hlwekile.

**kenya letsoho letsemeng la ho hlwekisa.**

E mong le e mong o tla fumana selae sa borotho le senomaphodi.

Neng?

Ka Moqebelo mohla la 21 Hlakubele  
ka hora ya leshome.

Hokae?

Kiddy Park.

Bese e tla le kgutlisetsa malapeng ka hora ya bobedi.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o  
ngole dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.



qoqetse	ditshila	kgothaletsa	hlwekisa
qoqa	dintshi	kgutlisetsa	bohlokwa
qela	tshimo	kganya	hlapa



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka  
tilhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Ke mang ya thusitseng Ati ho etsa setshwantsho?

Bana bana ba babedi ba ikemiseditseng?

Na ho ne ho le bohlokwa hore ba hlwekiswe? Hobaneng?

Ba qadile ho hlwekisa neng?



Ha re ngoleng



Etsa sedikadikwe ho lentswe  
le kgethollang bana.

## Makgethi



Ngwanana e monnyane o thonakile dipampiri.

Moshanyana e moholo o thusitse ho hlwekisa phaka.

Ngwanana e motle o ne a batla ho thusa.

Moshanyana ya nang le dilemo tse leshome o ile a re tshehisa.

Bashanyana ba thibaneng ditsebe ba ne a batla ho pata moqomo wa matlakala.

# Letsema le leholo la ho hlwekisa



Ha re bueng

Ba mophato wa hao ba ka etsa eng ho hlwekisa sekolo? Ke hokae moo ho leng bohlaswa sekolong? O ka etsa eng ho rera letsema la ho hlwekisa sekolo?



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka makgethi a hlilosang mabitso.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ha re ngoleng



Tlatsa dikgeo  
ka mantswe a  
nepahetseng.

tjhesa

motsu

metala

Bongi o kganna baesekele merung e \_\_\_\_\_.

Letsatsi le \_\_\_\_\_ haholo.

O thutse lejwe le \_\_\_\_\_.



Ha re ngoleng

Kenya mahokedi (tsa; a; ya) ka mora lebitso ho bontsha hore ntho tseña ke tsa batho ba bangata.

dibuka _ banana	dibuka _ barwetsana	kopano _ matitjhere
dintja _ bashanyana	dikoloi _ matitjhere	diaparo _ baoki
mehatla _ diphoofolo	dipopi _ baholwane	dibotlolo _ lebese



Boikgathollo

Sheba setshwantsho sa Ati. Etsa setshwantsho se jwalo o memela bana ho thusa ho hlwekisa sekolo.



Teacher: Sign:
Date:



Ha re bueng

Ntatemoholo wa Amo o rata ho qoqa pale tsa ka moo dihahabi tsa lewatle di pholositseng bophelo ba hae kateng. Sheba ditshwantsho mme o qoqe ka pale.

Ha re baleng



### Dihahabi di pholosa batho

Ntatemoholo Molemo le motswalle wa hae Thabo ha ba sa le **batjha**, ba ne ba rata ho **qwela** lewatleng. Ho ne ho e na le sekepe se setle, botebong ba lewatle. Sekepeng moo ho ne ho le difaha tse ntle tsa **gauta**. Ntatemoholo ha a ne a ya botebong ba lewatle o ne a apara diphahlo tsa hae tsa ho sesa. O ne a sebedisa le mathopo a neng a mo thusa ho hemma.


Ka le leng la matsatsi, ntatemoholo ka ho **kgahlwa** ke difaha tsa gauta a bolella motswalle wa hae


kamoo a batlang ho ya botebong ba lewatle kateng. Empa Thabo a mo kgalemela: "Ntatemoholo, kajeno lewatle le halefile, se kene."

Ntatemoholo: "Empa ke bone sefaha se setle se benyang gauta ke batla ho se nka. Re tla fumana tjhelete e ngata haholo ha re ka se rekisa."

Thabo: "Sefefo se tshabehang se ya tla, se bapale ka bophelo ba hao."

Ntatemoholo a se ke a mamela, a ya botebong ba lewatle. Thabo a mo emela a fufuletswe ke letswalo. Ntatemoholo o ile ho tjheka o ile a se lokolla. O ile a atleha






ho lokolla sefaha, mme o ile a leka ho sesetsa lebopong la lewatle. Sefaha se ne se le boima haholo. Matsoho a hae a kgathala, sefaha sa wela ka metsing.

Moo a ntseng  
a kalla,

sehababi sa fihla sa mo phamola, sa mo  
isa lebopong la lewatle.

A nyakalla ntatemoholo. "Ke lebona  
thuso ya hao, ke ne ke tshohile hoo ke  
neng ke thothomela."



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse  
ho qala ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.

Ke bomang dibapadi tsa bohlokwa paleng ena?



Ke hobaneng ntatemoholo a ne a batla ho qwelela  
lewatleng?

Thabo ha a emela ntatemoholo hobaneng?

Ntatemoholo o fihlile jwang lebopong la lewatle?


Mantswe a  
tlwaelehileng

difaha  
lewatle  
sefeso  
qwela



Ha re etseng

Etsa tshwantshiso ka ntatemoholo le sehababi sa lewatle.  
Ke mang ya tla ba sehababi se pholositseng ntatemoholo.



Makgethi



Tlotlontswe


Bala mantswe. Mamela mediumo  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole  
dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

kgahla	tjhelete	letswalo	nyakallo
kgetha	tjhettjha	tswela	tlamolla
kgama	tjhesa	fufuletswe	lokolla



Ha re ngoleng

O ntatemoholo. Ngola hore ho etsahalang ka wena.  
Pale e qala tjena.



Thabo o ile a nkeletsa hore ke se ke ka kena metsing. Empa ke ne ke batla ho lata  
sefaha sa gauta ka metsing. Ke tsebile hore ho tla ba le sefefo se seholo ...

---



---



---



---

O sehababi. Ngola ka hore o bona eng, le hore o ile wa etsa eng. Pale e qala tjena:

O sehababi. Ngola ka hore o bona eng, le hore o ile wa etsa eng. Pale e qala tjena:

---



---



---



---



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka dintho tse fapaneng tse  
hlokwang ke disesi ha di le metsing.



TEACHER: Sign

Date

**Senokgele**  
E thusa ho hema

**Maseke**  
E thusa sesesi se bone  
ka tlasa metsi

**Tanka ya moyo** e thusa  
ka moyo

**Lebanta la ho teba** le  
thusa sesesi hore se  
tebe

**Diphahlo tse mofuthu**  
di thusa ho futhumatsa  
mmele

**Difini** dieta tse thusang  
ho sesa ka pele





Ha re bueng


Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

### Dikokonyana mosebetsing

O kile wa pedila kokonyana? Na o a tseba hore dikokonyana di dula mmoho?



### Dija mmoho?

Ha o ka latella tsela ya kokonyana o tla fumana dijo di entse mohoula. Di rata tswekere haholo.

### Latela tsela ya dikokonyana

Ha kokonyana e fumana dijo e etsa mokoloko hore kokonyana tse ding di latele. Di latela mokoloko wa dijo. Di rata ho ja dijo tse siilweng malapeng, di rata le ho bokanelo dijo. O tla fumana ho le ho tsho! tsho! Di bokanetse dijo.

### Leka tse latelang


Beha leqephe le nang le dijo pela mokoti wa dikokonyana. Emela hore dikokonyana di fumane dijo. Dikokonyana tse ngata di tla kgobokanelo dijo. Ha o tjhetjhisa dijo di tla latela. Na dikokonyana di a e latela?

### Ho etsahalang ha o tlosa dijo?

Dikokonyana di latela mokoloko wa tse ding. Empa ho nka nako e telele hore di qale mokoloko o mong.

### Hobaneng?

Ha kokonyana e fumana dijo, e siya monko o monate hore dikokonyana tse ding di leke ho o latella.





Ha re ngoleng

Bala pale mme o arabe dipotso.

Pale ena e bua ka eng?



- A E bua ka dikokonyana.  
 B E bua ka ho tebela dikokonyana.  
 C E bua ka dikokonyana hore di fumanwa kae.

Hobaneng o tshwanetse ho beha dijo pela mokoti wa dikokonyana?

- |   |                           |   |                        |
|---|---------------------------|---|------------------------|
| A | Ho ferekanya dikokonyana. | C | Hore di etse mokoloko. |
| B | Ho bolaya dikokonyana.    | D | Hore di bine.          |

Ha dikokonyana di fumane dijo, di jwetsa tse ding jwang hore di fumane dijo?

- |   |                                    |   |                                   |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| A | Di a sheba mme di latele tse ding. | C | Di etsa mokoloko o lebang dijong. |
| B | Di nkgella dijo.                   | D | Di qhala dijo.                    |

Na o nahana hore dikokonyana di a ratana? Hobaneng?



Ha re ngoleng

Arola mantswe a na ho latela medumo ya ona.

**Bala mantswe. Mamela medumo.**

qhoma      kgoho      pheha

leqeba	mokoloko	nkgela
le/qe/ba		
thaba	ferekana	mofuthu
kokonyana	lenyalo	thusang

Mantswe a  
tlwaelehileng  
mmoho  
mokoloko  
dijo  
latela

# Ditaba tse ding ka dikokonyana



Ha re etseng

Sheba mokoloko wa dikokonyana sekolong. Etsa setshwantsho ka seo o se bonang. Qoqela motswalle wa hao ka setshwantsho sena.



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena o qale ka maobane.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa:

mokoloko

jеле

kgobokane

Dikokonyana di latela mokoloko.

Maobane dikokonyana

O bone dikokonyana di kgobokane dijong.

Maobane o

Dikokonyana di ja tswekere.

Maobane



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.

Tumellano ya medumo

Dikokonyana di batla/batlile ho ja dijo.

Pere e batla/batlile metsi.

Ati o ya/ile toropong.

Tsatsing lena ho/le a tjhesa.

Dikokonyana di batla/batlile ho ja dijo.

Pere e batla/batlile metsi.

Ati o ya/ile toropong.

Tsatsing lena ho/le a tjhesa.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena:

Re sebedisa ke pela lebitso  
le leng le le leng ha re  
araba potso ena: "ke eng  
ena?"

ke	apole
	lehe
	kokonyana
	serurubele

	lesea
	sesebediswa
	lamunu
	sekepe

	sesesi
	tweba
	sekgele
	tlou



Boikgathollo

Dikokonyana di bontsha tse ding ho fumana dijo ka ho siya lephoka/monko la tsona mokolokong, o yang dijong. Di etsa seo hobane ha di tsebe ho bua. Ho na le mekgwa e mengata ya ho buisana ho se na puo. Re etsa sena ka diketso, mahlo, difahleho.



Ba reng?	Ke halefile.	Ke thabile.	Ke kgenne.	Ke maketse.
Mahlo				
Molomo				
Dintshi				
Sefahleho				
Etsa sefahleho sa hao.				



Teacher:  
Sign:  
  
Date:





Ha re bueng

Sheba setshwantsho o bue ka seo o se bonang.



Tau e kgolo  
le tweba



Letshwala le  
a pholosa



Mmutlanyana le  
kgudu



Letsatsi le moya



Dikokonyana  
mosebetsing



Ati o fiela  
matlakala

Ha re baleng



Hopola dipale tseo o di badileng bukeng ena.

Ke pale efe eo o e ratang. Nahana hore ke hobaneng o rata tse ding tsa dipale ho feta tse ding. Ngola dinomoro ka ho hlahlamana o qala ka ya 1–4 ho bontsha pale eo o e ratang haholo.

Na o ratile pale ya tau e kgolo le tweba e nyane, kapa letsatsi le moya kapa mmutlanyana le kgudu.

Na o rata ho balla monate.

O kgethile, Dihahabi di pholosa batho kapa Lefatshe la dikokonyana?

Na o rata ho balla tsebo.



Ha re ngoleng

Bala pale mme o arabe dipotso tse latelang. Lentswe la pele la karabo le tshwanetse ho qala ka tlhaku e kgolo. Hopola ho qetella polelo ka kgutlo.



Ke pale efe eo o e ratileng haholo?

Ke eng eo o e ratileng ka pale ena?

Ke pale efe eo o sa e ratang haholo?

Hobaneng o ne o sa rate pale ena?

O balla ho fumana tsebo kapa monate?



Tlotlontswe

Arola mantswe ana ho latela medumo ya ona.  
Jwale sebedisa mantswe a mahlano ho a ka lebokoseng, o ngole  
dipolelo ka ona bukeng ya hao ya ho ngola.

dikokonyana	mmutlanyana	dikgomo	
di/ko/ko/ny/a/ha			
kgobokana	kgudu	mokgwa	
difahleho	hobaneng	sehababi	



Mantswe a tlwaelehileng

mokoloko  
nnyanne/  
nyenyane  
kgolo  
rata

# A re ngoleng pale



Ha re etseng.....

Qoqela metswalle ya hao ka pale eo o e ratileng ho feta tse ding.  
Bua ka dibapadi paleng ena. Ke eng seo o se ratileng paleng ena.



Itokisetse ho ngola pale ya hao.

Ha re ngoleng

O tla ngola ka eng?

Ke mang eo e tla ba sebapadi sa hao sa bohlokwa?

O tla qoqa ka eng paleng ena?




Boikgathollo

Ngola pale ya hao. Pale ena e tlamehile ebe le qalo, bohare le pheletso.  
Kopa metswalle ya hao hore e o thuse. Jwale o tshwanela ho ngola buka ya hao.  
Seha leqephe le latelang la buka. Seha moo ho entsweng matheba.  
Mena leqephe moo ho nang le matheba. Ngola lebitso la hao ka tlasa sehlooho sa buka, hobane o  
mongodi wa buka. Etsa setshwantsho ka hodima buka. Jwale ngola pale ya hao bukeng ena.



BOKANTLE BA BUKA




BOKANTLE BA buka



DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao



Dilemo tsa hao

Moo o dulang

Etsa setshwantsho mona.

Ngola lebitso la buka mona.

Ngola lebitso la hao (o mongodi).

MOHATO WA 4 seba moleng o tebileng ka mmala kamora haba o kentse setepolara

MOHATO WA 1 mena moleng o nang le matheba



Tsweila pele ka pale ya hao mona le ledepheng la 5.



Taka setshwantsho mona.

Taka setshwantsho mona.



Taka setshwantsho mona.



Qala ho ngola pale ya hao mona ebe o ya leqepheng la 3.

---

---

---

---

Taka setshwantsho mona.



Qetella pale ya hao mona.

---

---

---

---



Tswela pele ka pale ya hao mona.

---

---

---

---

Ngola se etshabetseng phelletsong ya pale ya hao.



Tdka setschwantscho mona.

Tdka setschwantscho mona.

# Bukantswe ya ka

A  
a

G  
g

B  
b

H  
h

C  
c

I  
i

D  
d

J  
j

E  
e


K  
k

F  
f



L  
l


# Bukantswe ya ka


M m		S s
N n		T t
O o		U u
P p		V v
Q q		W w
R r		X - Z x - z




Dinoha le Dilere  
Seha dintho tsena o di sebedise ho  
Dinoha le Dilere.
















## Reversible Masks


Cut out this mask on the outer black line. Thread some string through the holes below the lion's ears so that you can wear the reversible mask.





## Dice




Cut out the dice on the outside black lines and fold on the white dotted lines. Glue the flaps on the inside of the dice.








Counters for  
the board game.



Glue the  
tortoise  
shell here.



Finger puppets

